



Kalligrafija: Mustafa Susić

Kalendarsko-takvimski dio

Namaz je vjericima zaista propisan u naznačenom vremenu!

Kur'an, En-Nisa, 103. ajet

UVODNA POJAŠNJENJA O KALENDARSKO-TAKVIMSKOM DIJELU¹

Takvim sadrži početak vremena za pet dnevnih namaza (*evkati-hamse*, *bešvakat-namaz*): **sabah** (*fedžr*), **podne** (*zuhr*), **ikindiju** (*’asr*), **akšam** (*magrib*) i **jaciju** (*’išâ*).

Namazi nisu čvrsto vezani za određenu vremensku tačku (sahat, vakat). Najbolje je vrijeme početak vremena za taj namaz i zove se *vaktul-fadile*. Tada se obično na munarama uče ezani. Iza toga slijede dva dalja dozvoljena vremenska perioda, *vaktul-hijâr* i *vaktul-dževâz*. Četvrti period u kome je pokuđeno (*mekrûh*) klanjati zove se *vaktul-dževazi me’al-kerâheti*. Peti period u kome je zabranjeno (*haram*) klanjati zove se *vaktut-tahrîm*, koji još leži unutar vremena dotičnog namaza, ali je tako kratak da, ako se u njemu započne dotični namaz, svršetak će mu pasti u period sljedećeg namaza (za vrijeme izlaska Sunca, za vrijeme zalaska Sunca i kada je Sunce na polovini neba). Akšam, jacija i sabah su noćni namazi, a podne i ikindija su dnevni namazi. U noćnim namazima imam uči Kur’an naglas, a u dnevnim u sebi.

Podne (*zuhr*) – Najvisočija tačka na nebu do koje se penje Sunce krećući se od horizonta naziva se zenitom (*istiva’*). U tom trenutku Sunce se nalazi na najvisočijoj tački na nebu i tada je zabranjeno (*haram*) klanjati. Zeval nastupa 1-2 minute iza toga, tj. kada Sunce krene prema zapadu i sjena predmeta se pojavi na istoku. Tada se može klanjati podne-namaz.

¹ Uvodno pojašnjenje kalendarskog pregleda i vaktije namaskih vremena prvotno je postavljeno na osnovu obrade i rada muvekita prof. M. Kantardžića: "Hidžretski kalendar i ostali kalendari kod islamskih naroda", *Prilozi za orijentalnu filologiju*, Orijentalni institut u Sarajevu, sv. III-IV, 1953. Za današnji tekst uvodnih pojašnjenja kalendarskog pregleda zaslužni su i svi dosadašnji muvekiti Islamske zajednice.

Vijeće muftija je utvrdilo tekst uvodnih pojašnjenja, kalendarskog pregleda, faza Mjeseca, mubarek dana i noći te vaktija namaskih vremena.

Ikindija (*‘asr*) – U trenutku kada se sjena nekog predmeta povećava za svoju dužinu nastupa vrijeme ikindija-namaza.

Akšam (*magrib*) – Zalazak Sunca je početak akšamskog vremena (*magrib*). Vrijeme zalaska Sunca nastaje kada Sunce, tj. njegov gornji rub, potpuno zađe pod horizont mjesta ili kada se centar Sunca spusti ispod horizonta za $16' 1,5''$ (koliki je ugaoni radijus Sunca) pri čemu se uzima da je horizontalna refrakcija $34'$. U trenutku zalaska Sunca zabranjeno je klanjati. U ovom takvimu na vrijeme astronomskog zalaska Sunca dodan je *temkin* od šest minuta (za relativnu nadmorsku visinu od 920 m) zbog toga što se akšam ne može klanjati ako se vidi obasjan vrh nekog susjednog brda na zapadnom horizontu.

Jacija (*‘išâ*) – Vrijeme jacija-namaza nastupa nestankom crvenila (*šefeka*) na zapadnom horizontu i označava trenutak nastupanja jacijskog vremena. Tada je položaj Sunca 17° ispod zapadnog horizonta.

Zora (*fedžr*) – Vrijeme zore nastupa pojavom bjeline (*fedžri-sadik*) kada je Sunce 18° ispod istočnog horizonta.

Izlazak Sunca označava prestanak sabahskog vremena. U odnosu na astronomski proračun izlaska Sunca u takvimu je oduzeto šest minuta (*temkina*). Za vrijeme izlaska Sunca je zabranjeno (*haram*) klanjati.

Dnevni post (*imsâk*) počinje kada je Sunce 18° ispod istočnog horizonta i traje do zalaska Sunca (akšama).

Bajram-namaz – klanja se 45 minuta nakon izlaska Sunca.

Džuma-namaz – Vrijeme džuma-namaza je podnevsko vrijeme.

Hidžretski kalendar

Na kretanju Mjeseca zasnovan je hidžretski kalendar (*takvim*) u kome se računaju godine po Hidžri, tj. od godine u kojoj je Muhammed, a.s., doselio iz Mekke u Medinu. To je bilo 8. rebi'ul-evvela, u ponedjeljak, 20. septembra 622. god. miladskog kalendara.

Hidžretski mjesec počinje one večeri (akšama) kada se prvi put iza mijene vidi mlađak. Pod vidljivošću mlađaka podrazumijeva se astronomska vidljivost. Ona je za neko mjesto pozitivna kada Sunce u mjestu promatranja zađe prije Mjeseca i tada, s tim akšamom, počinje naredni mjesec hidžretske godine. Ako je vidljivost negativna ili nula, tj. ako Sunce zađe poslije Mjeseca, odnosno u isto vrijeme kada i Mjesec, sutradan s akšamom počinje naredni mjesec hidžretske godine.

Mjesečeva mijena nastupa onog trenutka kada Mjesec, kružeći oko Zemlje, stigne u središte njene sjene i kada ga Sunčeva svjetlost ne može osvijetliti, ni u najmanjoj njegovoj veličini, da bi mogao biti vidljiv bar kao najtanji srp. To je nulta minuta i to se naziva mijena Mjeseca. Od tog momenta pa nadalje, po astronomskom proračunu, svaki sljedeći minut je vrijeme novog hidžretskog mjeseca. Ako se, pak, traži vidljivost mlađaka golim okom, onda od tog momenta treba proteći određeno vrijeme. Vidljivost mlađaka zavisi od vremenskih prilika, nadmorske visine mjesta promatranja kao i oštine oka promatrača.

Mjesec je okrenut Zemlji uvijek istom stranom svoje površine. Na sjevernoj polutki Zemljine kugle mlad Mjesec je ispupčenom stranom uvijek okrenut nadesno a stari nalijevo. Astronomska vidljivost mlađaka zavisi od više faktora: geografske dužine i širine mjesta promatranja, deklinacije Sunca, tj. od godišnjeg doba i deklinacije Mjeseca. Astronomska vidljivost raste od istoka prema zapadu, i to za svakih 15° geografske dužine od jedne do četiri minute. U zimskim mjesecima (od 23. septembra do 21. marta) astronomska vidljivost raste s geografskom širinom, tj. sjevernija mjesta imaju veću astronomsku vidljivost nego južnija. U ljetnim mjesecima je obratno, astronomska vidljivost opada s geografskom širinom, tj. u proljeće

i ljeta sjeverna mjesta imaju manju astronomsku vidljivost od južnih. Oko ljetnog i zimskog solisticija brže se mijenja astronomska vidljivost nego oko ekvinocija, gdje je ta razlika minimalna. To znači da je u mjestima sjeverne hemisfere najveća razlika u astronomskoj vidljivosti na početku ljeta i zime (do pola minute na 1° razlike u geografskoj širini), a najmanja na početku proljeća i jeseni.

Jedna godina hidžretskog kalendara ima 354 dana. Astronomski je utvrđeno da jedan lunarni mjesec ima prosječno 29 dana, 12 sati, 44 minute i 3 sekunde (29,5306 dana). Sedmica ili hefta u našoj tradiciji počinje petkom, kada se klanja džuma-namaz, pa se taj dan i naziva *džuma*.

Dan u hidžretskom kalendaru počinje od zalaska Sunca i traje do sljedećeg zalaska. Budući da Sunce ne zalazi u isto vrijeme, to su početak i dužina ovog dana su različiti. Računanje vremena u ovom danu i njegovim dijelovima zove se *alaturka* i razlikuje se od *alafranga* (srednjoevropsko vrijeme) u kojem dan uvijek traje 24 sata – počinje od ponoći i traje do sljedeće ponoći.

Alaturka dan počinje prije *alafranga* (u akšam) te se u to vrijeme dani dva kalendara razlikuju i imenom i datumom. Od zalaska Sunca do ponoći *alafranga* dan nosi u hidžretskom kalendaru (*takvimu*) ime i datum novog dana a u miladskom (*alafranga*) kalendaru ime i datum dana koji je bio do zalaska Sunca.

Zonalno vrijeme

Zemaljska kugla podijeljena je u 24 satne zone od kojih svaka ima 15 stepeni dužine. Svaki stepen ima po četiri minute. Svaka satna zona ima svoj meridijan. Svako mjesto na Zemlji pripada nekoj vremenskoj zoni. Sve opservatorije svijeta ravnaju se prema meridijanu engleske zvjezdarnice Grinič (Greenwich) koja se nalazi u blizini Londona, te se prema njemu mjere i određuju geografske dužine i zonalno vrijeme.

U odnosu na Grinič, kod nas je vrijeme jedan sat ranije pa će tako biti i u našem *Takvimu*, jer Bosna i Hercegovina pripada zoni srednjoevropskog vremena (SEV), dok je Engleska (Grinič) u zoni zapadnoevropskog vremena. Turska, Egipat i zemlje Bliskog istoka pripadaju istočnoevropskoj zoni i kod njih je vrijeme još jedan sat ranije nego kod nas. To treba imati na umu i kada se razmatra trenutak susreta Sunca i Mjeseca i početka vidljivosti mladaka.



Karta Evrope - vremenske zone

Bosna i Hercegovina pripada zoni srednjoevropskog vremena (SEV) ili UTC +1, što znači da se na Grinično vrijeme koje je referenca za vremenske zone dodaje jedan sat (+1).

Vremenske mjesne razlike

Vaktija za pojedina mjesta u Bosni i Hercegovini dobija se ako vaktiji za Sarajevo, koja je u *Takvimu* data tabelama za svaki mjesec, dodamo vremensku popravku koju nazivamo mjesna vremenska razlika. Prilikom proračuna vremenskih mjesnih razlika Sarajevo je, čije su geografske koordinate: širina $\varphi = 43^{\circ}52'$ i dužina $\lambda = -18^{\circ}26'$, uzeto kao nulta tačka (φ° i λ°). Ostala mjesta u BiH, koja su smještena južno, sjeverno, istočno ili zapadno od Sarajeva, razlikuju se za neku vrijednost mjesne vremenske razlike (Tab. 2). Ovu popravku označit ćemo sa Δt . Ona se izražava i minutama vremena.


Mjesna vremenska razlika može biti pozitivna (+) ili negativna (-) i ima različite vrijednosti za pojedine vaktove.

Ova popravka se (dovoljno tačno) može predstaviti u obliku formule:

$$\begin{aligned} \Delta t &= \Delta t\lambda + \Delta t\varphi && \text{– zora i izlazak Sunca,} \\ \Delta t &= \Delta t\lambda && \text{– podne i kibla-sat,} \\ \Delta t &= \Delta t\lambda - \Delta t\varphi && \text{– ikindija, zalazak Sunca i jacija;} \end{aligned}$$

gdje je:

$$\begin{aligned} \Delta t &\text{ – ukupna vremenska popravka,} \\ \Delta t\lambda &\text{ – vremenska popravka prema geografskoj dužini,} \\ \Delta t\varphi &\text{ – vremenska popravka prema geografskoj širini.} \end{aligned}$$



Vremenska popravka prema geografskoj dužini (Δt_{λ})

Geografska dužina je ugao povučen iz središta Zemlje čiji je jedan krak ide ka meridijanu povučenom kroz Zemljine polove i dato mjesto a drugi krak ide ka tzv. početnom meridijanu, koji prolazi kroz Grinič.

Popravka prema geografskoj dužini može se predstaviti u obliku formule:

$$\Delta t_{\lambda} = (\lambda - \lambda_0) \times 4 \text{ minute}$$

λ – geografska dužina nekog mjesta,

λ_0 – geografska dužina Sarajeva.

Množenjem sa četiri minute (1° geografske dužine = četiri vremenske minute) dobijamo vrijednost dužinske popravke u minutama vremena.

Dužinska popravka je pozitivna (+) za mjesta zapadno od Sarajeva, a negativna (–) za mjesta istočno od Sarajeva.

Vremenska popravka prema geografskoj širini (Δt_{φ})

Geografska širina nekog mjesta je ugao povučen iz središta Zemlje čiji jedan krak ide ka ekvatoru a drugi prolazi kroz to mjesto.

Popravka prema geografskoj širini može se predstaviti u obliku formule:

$$\Delta t_{\varphi} = \Delta x g x (\varphi - \varphi^{\circ})$$

Δ – Vremenska razlika za 1° geografske širine. Ona može imati predznak (+) ili (-) za razne periode tokom godine. Izračunata je korištenjem širinskih razlika izlazaka, odnosno zalazaka Sunca iz *Astronomskog almanaha* za mjesta čije se širine razlikuju za jedan stepen.

Uvrštavanjem u početnu formulu, uz pretpostavku da ne postoji dužinska razlika, dobiju se podaci prikazani u Tabeli br. 1. Treba znati da su uzimane srednje vrijednosti i da je u konačnom računu vršeno zaokruživanje vrijednosti na najbliži cijeli broj tako da se tačnost kreće u granicama jedne minute (ova vremenska razlika je prikazana u Tabeli br. 1).

g – popravka čija je vrijednost 1,1 ako je $\varphi > \varphi^{\circ}$, tj. mjesto sjeverno od Sarajeva ili 0,9 ako je $\varphi < \varphi^{\circ}$, tj. ako je neko mjesto južno od Sarajeva,

φ – geografska širina nekog mjesta,

φ° – geografska širina Sarajeva.

Korekcija je pozitivna (+) za mjesta sjeverno od Sarajeva a negativna (-) za mjesta južno od Sarajeva.

Kibla-sat

Kibla-sat je vrijeme kada je pravac sjenke nekog promatranog predmeta nasuprot pravcu Kible. To znači da ako se nalazite u nekom mjestu gdje vam nije poznat pravac prema Kibli, tog dana u vrijeme navedeno u koloni *Kibla-sat* pogledajte sjenku nekog predmeta. Pravac prema Kibli je nasuprot sjenci promatranog predmeta.

Primjena vremenskih mjesnih razlika

Pošto za mjesne vremenske razlike uzimamo u obzir i geografsku širinu, mjesne su razlike različite za svaki mjesec kao i za pojedine vaktove:

- a) zoru i izlazak Sunca,
- b) podne,
- c) ikindiju, zalazak Sunca i jaciju.

Lijeve stranice Kalendarskog dijela *Takvima* prikazuju vremena proračunata za Sarajevo. Desne stranice sadrže popis svih općina u Bosni i Hercegovini s mjesnim vremenskim razlikama za svaki mjesec.

Ako je broj pozitivan, ta mjesna razlika se dodaje (+) vremenu u takvimu, a ako je broj negativan, ta vrijednost se oduzima (-) od vremena u takvimu.

Tabela br. 1. Vremenske razlike za 1° geografske širine

a) za mjesta južno od Sarajeva (-)

Mjesec	Dan u mjesecu				Srednja vrijed. minuta
	1	11	21	30/31	
Januar	-3.3	-3.0	-2.7	-2.2	-2.80
Februar	-2.2	-1.9	-1.3	-0.9	-1.58
Mart	-0.9	-0.3	0.1	0.6	-0.13
April	0.6	1.1	1.6	2.0	1.33
Maj	2.0	2.6	3.0	3.3	2.73
Juni	3.3	3.5	3.7	3.6	3.53
Juli	3.6	3.4	3.1	2.6	3.18
August	2.6	2.2	1.7	1.3	1.95
Septembar	1.3	0.7	0.3	-0.3	0.50
Oktobar	-0.3	-0.8	-1.2	-1.8	-1.03
Novembar	-1.8	-2.2	-2.7	-3.0	-2.43
Decembar	-3.0	-3.2	-3.4	-3.3	-3.23

b) za mjesta sjeverno od Sarajeva (+)

Mjesec	Dan u mjesecu				Srednja vrijed. minuta
	1	11	21	30/31	
Januar	4.0	3.7	3.3	2.6	3.40
Februar	2.6	2.3	1.6	1.1	1.90
Mart	1.1	0.4	-0.1	-0.8	0.15
April	-0.8	-1.4	-2.0	-2.5	-1.68
Maj	-2.5	-3.2	-3.6	-4.0	-3.33
Juni	-4.0	-4.3	-4.5	-4.4	-4.30
Juli	-4.4	-4.2	-3.8	-3.2	-3.90
August	-3.2	-2.7	-2.0	-1.5	-2.35
Septembar	-1.5	-0.9	-0.3	0.3	-0.60
Oktobar	0.3	1.0	1.5	2.2	1.25
Novembar	2.2	2.7	3.3	3.7	2.98
Decembar	3.7	4.0	4.2	4.0	3.98

Zijad Suljić

KALENDAR

za 2023. godinu (1444/1445. godinu po Hidžri)

NARODNI KALENDAR

DATUM	POJAŠNENJE
7.1.	Miladi Isa, a.s., po julijanskom kalendaru
31.1. – 20.03.	Hamsini, 50 dana zime do početka proljeća.
4.2.	Pola zime
19.2.	Prvo džemre u zrak
26.2.	Drugo džemre u vodu
5.3.	Treće džemre u zemlju
10.3. – 17.3.	Babe
20.3.	Prvi dan proljeća
14.4.	Prvi dan nisana
20.4. – 25.4.	Goveđa zima – sitei-sevr. U narodu se kaže za te dane da su posljednji dani odlazeće zime.
6.5.	Rozi-Hidr, Jurjev, početak ljeta po narodnom vjerovanju.
2.8.	Aliđun
14.8.	Pola ljeta
28.8. – 21.9.	Međunjevica, posljednje tri sedmice kalendarskog ljeta.
20/21.3. i 22/23.9.	Ravnodnevnica/ekvinocij, događa se dva puta godišnje i tada Sunčeve zrake padaju okomito na Zemljin ekvator. Noć i dan su jednako dugi, traju po 12 sati.
12.10.	Miholjsko – bablje ljeto
8.11.	Rozi-kasum, praktični početak zime po narodnom vjerovanju.
17.12.	Šebi-arus
22.12. – 30.1.	Zemherije, najhladniji dani u godini.
22.12. – 30.1.	Erbein, prvih 40 dana zime, brojeći od zimskog solisticija.

POJAŠNENJE TERMINA

TERMIN	POJAŠNENJE
LEJLETUR-REGAIB	Noć kada je hzr. Amina osjetila da je zaniжела svoga sina Muhammeda, a.s.
LEJLETUL-MIRADŽ	Noćno putovanje Muhammeda, a.s., od El-Mesdžidul-harama (Mekka) do El-Mesdžidul-aksaa (Kuds – Jerusalem) i dalje u više sfere nematerijalnog svijeta.
LEJLET-L-BERAT	Noć Božijeg praštanja.
LEJLETU-BEDR	17. noć ramazana. Noć uoči Bitke na Bedru.
LEJLETUL-KADR	27. noć ramazana. Noć Objave Kur'ana, Noć sudbine.
JEVMU-AŠURA	10. muharrem. Obilježava se dobrovoljnim postom 9. i 10. muharrema.

JULIJANSKI KALENDAR		GREGORIJANSKI KALENDAR	
Mjesec	Naziv mjeseca	Datum	Mjesec
1.	Mart Rumi	14.03.	Mart
2.	Nisan	14.04.	April
3.	Mayis	14.05.	Maj
4.	Haziran	14.06.	Juni
5.	Temuz	14.07.	Juli
6.	Agustos	14.08.	August
7.	Eylul	14.09.	Septembar
8.	Tešrini-evvel	14.10.	Oktobar
9.	Tešrini-sani	14.11.	Novembar
10.	Kanuni-evel	14.12.	Decembar
11.	Kanuni-sani	14.01.	Januar
12.	Šubat	14.02.	Februar

FAZE MJESECA U 2023. GODINI*

Mjesec	Mijena (miadačak)		Prva četvrt		Pun Mjesec		Posljednja četvrt	
	Dan	s:m	Dan	s:m	Dan	s:m	Dan	s:m
Januar	21. Su	20:53	28. Su	15:19	6. Pe	23:08	15. Ne	02:10
Februar	20. Po	07:06	27. Po	08:06	5. Ne	18:29	13. Po	16:01
Mart	21. Ut	17:23	29. Sr	02:32	7. Ut	12:40	15. Sr	02:08
April	20. Če	04:12	27. Če	21:20	6. Če	04:35	13. Če	09:11
Maj	19. Pe	15:53	27. Su	15:22	5. Pe	17:34	12. Pe	14:28
Juni	18. Ne	04:37	26. Po	07:50	4. Ne	03:42	10. Su	19:31
Juli	17. Po	18:32	25. Ut	22:07	3. Po	11:39	10. Po	01:48
August	16. Sr	09:38	24. Če	09:57	1. Ut	18:31	8. Ut	10:28
Septembar	15. Pe	01:40	22. Pe	19:32	31. Če	01:35	6. Sr	22:21
Oktobar	14. Su	17:55	22. Ne	03:29	29. Pe	09:57	6. Pe	13:48
Novembar	13. Po	09:27	20. Po	10:50	28. Su	20:24	5. Ne	08:37
Decembar	12. Ut	23:32	19. Ut	18:39	27. Sr	00:33	5. Ut	05:49

* Vrijednosti Mjesečevih faza su navedene po UT (univerzalnom vremenu) – Griničko srednje vrijeme (GMT).



Foto: A. Mehmedović

Rub-tahta (astrolab) ili sekstant je astronomski instrument iz osmanskog perioda za određivanje tačnog vremena. Predmet se nalazi u Muzeju Gazi Husrev-begove biblioteke.

MJESECI U GODINI

Prema gregorijanskom kalendaru 2023. god.			Prema hidžretskom kalendaru 1444/1445. god.			Broj (dana)
Mjesec	Datum	Dan	Mjesec	Datum	Godina	
Januar	1.	Ne	Džumade-l-uhra	9.	1444.	
Januar	23.	Po	Redžeb	1.	1444.	29
Februar	21.	Ut	Ša'ban	1.	1444.	30
Mart	23.	Če	Ramazan	1.	1444.	29
April	21.	Pe	Ševval	1.	1444.	29
Maj	20.	Su	Zul-ka'de	1.	1444.	30
Juni	19.	Po	Zul-hidždže	1.	1444.	30
Juli	19.	Sr	Muharrem	1.	1445.	29
August	17.	Če	Safer	1.	1445.	30
Septembar	16.	Su	Rebi'ul-evvel	1.	1445.	30
Oktobar	16.	Po	Rebi'ul-ahir	1.	1445.	29
Novembar	14.	Ut	Džumadel-ula	1.	1445.	30
Decembar	14.	Če	Džumadel-uhra	1.	1445.	

MUBAREK-DANI I NOĆI U 1444/1445. god. po H. (2023. god.)

Prema hidžretskom kalendaru 1444/1445. god. po H.			Prema gregorijanskom kalendaru 2023. god.		
Mubarek-dani i noći	Datum	Mjesec	Dan	Datum	Mjesec
Lejletur-regaib	4.	Redžeb, 1444.	Če	26.	Januar
Lejletul-Miradž	26.	Redžeb, 1444.	Pe	17.	Februar
Lejletul-berat	14.	Ša'ban, 1444.	Po	6.	Mart
Uoči ramazana, 1. teravija	30.	Ša'ban, 1444.	Sr	22.	Mart
Početak posta	1.	Ramazana, 1444.	Če	23.	Mart
Lejletu-Bedr	16.	Ramazana, 1444.	Pe	7.	April
Dan pobjede na Bedru	17.	Ramazana, 1444.	Su	8.	April
Ulazak u itikaf Fethu-Mekke	20.	Ramazana, 1444.	Ut	11.	April
Lejletul-kadr	26.	Ramazana, 1444.	Po	17.	April
Ramazanski bajram, 1. dan	1.	Ševval, 1444.	Pe	21.	April
Ramazanski bajram, 2. dan	2.	Ševval, 1444.	Su	22.	April
Ramazanski bajram, 3. dan	3.	Ševval, 1444.	Ne	23.	April
Jevmu-Arefe	9.	Zul-hidždže, 1444.	Ut	27.	Juni
Kurban-bajram, 1. dan	10.	Zul-hidže, 1444.	Sr	28.	Juni
Kurban-bajram, 2. dan	11.	Zul-hidždže, 1444.	Če	29.	Juni
Kurban-bajram, 3. dan	12.	Zul-hidždže, 1444.	Pe	30.	Juni
Kurban-bajram, 4. dan	13.	Zul-hidždže, 1444.	Su	1.	Juli
Nova 1445. hidžr. godina	1.	Muharrem, 1445.	Sr	19.	Juli
Jevmul-ašura	10.	Muharrem, 1445.	Pe	28.	Juli
Mevlud	12.	Rebi'ul-ewvel, 1445.	Sr	27.	Septembar

KALENDAR OBILJEŽAVANJA POSEBNIH DATUMA I DOGAĐAJA U 2023. GODINI

Obilježava se	Datum
Dova – Dobre vode, Foča	9. maj
Mevlud na Buni – Blagaj, Mostar	13. maj
Mevlud u Milodražu, Kiseljak (Sjećanje na Sultana Mehmeda Fatiha)	26. maj
Dova – Ključ, prvi akšam u Ključu 1463. godine	28. maj
Ajvatovica – Prusac, Donji Vakuf	25. juni
Musalla – prva džuma-namaz na Sultan Fatihovoj musalli u Kamengradu	28. juli
Dova – Karići, Vareš	29/30. juli
Dova – Lastavica, Zenica	6. august
Dova – Kraljeva Sutjeska, Kakanj	25. august
Dova – Kladanj	27. august

Obilježava se	Datum
Dan vakifa	17. februar
Dan povratničkih džemata, dan Bedra	8. april
Dan bošnjačke dijaspore	11. april
Dan džamija	7. maj
Dan Udruženja ilmije	28. septembar

Obilježava se	Datum
Stradanje Bošnjaka džemata Ahmići	16. april
Dan šehida	22. april
Dan sjećanja na genocid u Srebrenici	11. juli
Godišnjica obilježavanja najtežih zločina sa elementima genocida na području Prijedora i dolini Sane	20. juli
Dova za domovinu – Igman, Sarajevo	4. august
Tevhid herojima – Ćorkovača, Bužim	5. august
Šehidska dova – Solun, Olovo	20. august
Dova šehidima na Hadžetu	4. septembar
Dan Sandžaka	20. novembar

KALENDAR TEZKIRETNAME ZA 2023. GODINU

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovni, na prijedlog Uprave za obrazovanje i nauku, 25. februara 2021. godine usvojio je *Tezkiretnamu* – program institucionalnog obilježavanja datuma rođenja ličnosti značajnih za islam, muslimane i Islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini. Značaj ličnosti koje su djelovale nakon 1878. godine - koja je uzeta za početnu jer predstavlja veliku prekretnicu i početak novije povijesti Bosne i Hercegovine - ogleda se u njihovom doprinosu islamu, muslimanima i Islamskoj zajednici, te općem, regionalnom ili lokalnom utjecaju koji su imale. Način obilježavanja godišnjica rođenja preciziran je Tezkiretnamom. U 2023. godini obilježavaju se godišnjice rođenja sljedećih istaknutih ličnosti:

Ličnosti iz I kategorije – Nivo Islamske zajednice			
Nosilac obilježavanja	Ličnost	Godišnjica	Značaj
Rijaset Islamske zajednice	Muftija Ali Fehmi-ef. Džabić (1853 – 1918)	170 godina od rođenja	Muftija mostarski, učenjak, profesor i pisac međunarodnog ugleda. Voda <i>Pokreta za vjersku i vakufsko-mearifsku autonomiju bosanskih muslimana</i> , koji je po njemu dobio naziv <i>Džabića pokret</i> . <i>Pokret</i> je rezultirao 1909. godine <i>Statutom o vjerskoj i vakufsko-mearifskoj autonomiji u Bosni i Hercegovini</i> , prvim zakonskim aktom kojim je ustanovljena autonomija i uspostavljena cjelovita organizacija Islamske zajednice.
Rijaset Islamske zajednice	Šehid Hasib-ef. Ramić (1954 – 1993)	30 godina od šehidske smrti	Imam u Semizovcu, umoren mučeničkom smrću sa suprugom i četvero malodobne djece. U maju 1993. godine pripadnici samoproglašene Vojske Republike srpske počinili su zločin nad Hasib-ef. Ramićem i njegovom porodicom o kojemu je teško misliti, zločin koji izaziva nijemi užas. Osobe u vojnim uniformama zaklale su Hasib-ef. i njegovu suprugu Šefiku, a prije toga njihovu djecu: Muhameda u 13. godini, Meliku u 10. godini i Ahmeda u 4. godini. Najmlađu kćerku Aminu, koja je imala tek tri mjeseca, zadavili su. Kao imam sa svojom porodicom je dijelio sudbinu džemata. Ovaj monstruozan zločin je zastrašujuća potvrda i poruka da plansko vršenje zločina nad imamima i njihovim porodicama nije podlijegalo nikakvim ograničenjima.
Ličnosti iz II kategorije – Nivo muftijstva i ustanova			

Muftijstvo sarajevsko, Gazi Husrev-begova biblioteka	Mehmed-ef. Mujezinović (1913-1981)	110 godina od rođenja	Profesor u Gazi Husrev-begovoj medresi, imam i hatib u Hadžijskoj džamiji, a tokom rada u Zavodu za zaštitu spomenika kulture BiH, sakupio je vrijedan i opsežan materijal za islamsku epigrafiku. Njegov najvažniji rad je <i>Islamska epigrafika Bosne i Hercegovine</i> u tri knjige gdje je zabilježeno blizu 1500 originalnih natpisa u cjelini, a još 1800 djelimično. Preveo je <i>Ljetopis</i> Mula Mustafa Bašeskije. Dao je veliki doprinos kulturnoj i književnoj historiji BiH.
Muftijstvo sarajevsko, Medresa „Osman-ef. Redžović“	Šejh hafiz Husnija-ef. Numanagić (1853-1931)	170 godina od rođenja	Školovao se u Sarajevu, Istanbulu, Medini i Kairu. Bio je muderis u medresi u Fojnici i Visokom i muftija travnički. Njegov rad u medresi, predavanja i vazovi, učenost i krepostan život ostavili su snažan utjecaj na lokalno stanovništvo među kojem je uživao veliki ugled i poštovanje.
Muftijstvo tuzlansko, Institut za društvena i religijska istraživanja	Šaban-ef. Hodžić (1903-1980)	120 godina od rođenja	Plodan autor sa stotinjak radova iz islamske povijesti, etike, pravne misli i kulturne historije. Praktičnim djelovanjem i pisanom riječju napravio je sretan spoj između alima i savremenog naučnika. Kao dugogodišnji profesor u medresi napisao je četiri udžbenika: <i>Historija islama, Ahlak, Historija islamske kulture i Historija arapske književnosti</i> .
Muftijstvo zeničko, MIZ Zenica	Derviš-ef. Spahić (1893-1978)	130 godina rođenja	Radio je kao imam i muallim u Travniku. Osnovavši medresu u Pojskama kod Zenice poučavao je softe čitanju i pisanju, osnovama vjere i morala i poljoprivrednim vještinama. Osuđen je na 8 godina teške robije pod optužbom da je podstakao narod na pobunu protiv zatvaranja medrese 1947. god. Kao sejar-vaiz obilazio je gradove i džemate, pisao knjige. Njegovi učenici istakli su se uzornim djelovanjem i islamskim življenjem.
Muftijstvo zeničko, MIZ Tešanj	Hasan Škapur (1913-1975)	110 godina od rođenja	Vaiz u Ferhad-pašinoj džamiji u Banjoj Luci. Profesor u gimnaziji u Banjoj Luci i Prijedoru i kustos muzeja u Prijedoru. Proučavao historiju Bosne i Hercegovine, naročito Krajine. Preveo je tri toma Buharijine zbirke hadisa.
Vojno muftijstvo	Hafiz Abdulah-ef. Kurbegović (1873-1933)	150 godina od rođenja	Vojni imam u Beču od 1904. do 1915., kada je premješten u Sarajevo za vojnog muftiju. Umirovljen je 1919. kao muftija u rangu potpukovnika. Nakon penzionisanja bio je kjaib u upravi Gazi Husrev-begova vakufa.
Fakultet islamskih nauka	Šaćir Sikirić (1893 – 1966)	130 godina od rođenja	Spada u prve bosanske orijentologe evropskoga kova. Dugogodišnji nastavnik orijentalnih jezika, autor udžbenika, rukovodilac obrazovnih ustanova, društveni radnik, pisac i prevodilac. Profesor i rektor VIŠT-a, Filozofskog fakulteta u Sarajevu, istraživač kulturne baštine BiH, posebno klasičnog pjesništva na perzijskom jeziku.

Gazi Husrevbegova biblioteka	Fejzullah-ef. Hadžibajrić (1913-1990)		Imam, vjeroučitelj, profesor u Gazi Husrev-begovoj medresi, bibliotekar u Gazi Husrev-begovoj biblioteci i na Filozofskom fakultetu, džuzhan u Gazi Husrev-begovoj džamiji, muvekit Gazi Husrev-begove muvekitihane, predavač hadisa u Ferhadija-džamiji, derviš i šejh kaderijskog reda. Objavio je oko 150 radova iz područja islama, tesavufa i kulturne prošlosti u "El-Hidajji", "Glasniku IZ", "Preporodu", "Islamskoj misli", "Takvimu", "Analima GHB". Prevodilac i komentator <i>Mesneviye</i> .
Ličnosti iz III kategorije – Nivo međžilisa			
MIZ Donji Vakuf	Hafiz Zakir-ef. Kaniža (1923-1997)	100 godina od rođenja	Imam posvećen imamskoj misiji i promociji islamskih vrijednosti. Predvodnik pohoda na Ajvatovicu 1947. godine uprkos komunističkoj zabrani, nakon čega je osuđen na 5 godina zatvora sa zabranom rada u IZ koja je kasnije ukinuta.
MIZ Ustikolina	Mujo Duraković (1943-2016)	80 godina od rođenja	Imao važnu ulogu u pripremi odbrane od agresije na BiH, a naročito u poslijeratnoj obnovi. Pomagao je izgradnju porodičnih kuća, puteva, mostova, vodovoda. Najvećim dijelom finansirao izgradnju džamije i imamske kuće. Veliki vakif i dobročinitelj koji je bio posebno angažiran u džematu Foćanska Jabuka.
MIZ Gračanica/Visoko	Mirsad-ef. Mahmutović (1953-2019)	70 godina od rođenja	Imam, profesor u medresi, dao značajan doprinos odbrani naše domovine u vrijeme agresije. Tekstove objavljivao u "Preporodu", "Islamskoj misli", "Muallimu" i "Glasniku". Objavio je i više knjiga i udžbenika za medrese. Bio je šef Ureda za bošnjačku dijasporu Rijaseta.
MIZ Visoko	Hafiz Džemal-ef. Omerbegović (1923-1995)	100 godina od rođenja	Poznati alim, imam, muallim, koji je ostavio dubok trag u vjerskom životu na području Visokog.
MIZ Zenica, MIZ Maglaj	Hasan-ef. Ljevaković (1913-1986)	110 godina od rođenja	Glavni imam u Tesliću i Zenici. Dao značajan doprinos izgradnji džamija, mekteba i unapređenju vjerskog života. Posjedovao veliko znanje po kojem je živio i postupao. Njegovi vazovi i predavanja bili su čuveni i narod ga je rado slušao. Objavljivao radove u "Preporodu" i "Glasniku". Kao pripadnik Mladih muslimana osuđen na tri godine zatvora.
MIZ Zenica	Himzo-ef. Čelenska (1913-1997)	110 godina od rođenja	Istaknuti imam, zbog privrženosti islamskim principima uživao veliki ugled. Osuđen od strane komunističkog režima i u zatvoru proveo 11 godina.
MIZ Žepče	Hafiz Mahmut-ef. Moranjkić (1913 – 2000)		Dugogodišnji imam Ferhat-pašine džamije i glavni imam u Žepču. Dao značajan doprinos unapređenju vjerskog života na području Žepča, gradnji džamija i mesdžida. Uživao je ogroman ugled i poštovanje.

ŠEHIDSKE GODIŠNJICE

Sjećanje na stradale imame, učenike medresa, studente i uposlenike IZ u agresiji na Bosnu i Hercegovinu vrši se na godišnjicu njihovog stradanja. Na taj način naglašava se veličina i značaj čina žrtvovanja i njihove borbe. U 2023. godini obilježavaju se sljedeće šehidske godišnjice:

Nosilac obilježavanja	Šehid	Godišnjica
MIZ Mostar	Mušan-ef. Bećirević	30 godina šehidske smrti
MIZ Maglaj	Ahmet-ef. Cvrčak	30 godina šehidske smrti
MIZ Kiseljak	Omer-ef. Drkić	30 godina šehidske smrti
MIZ Olovo	Amir-ef. Duraković	30 godina šehidske smrti
Vojno muftijstvo, MIZ Derвента	Redžo-ef. Efendić	30 godina šehidske smrti
MIZ Prozor	Hidajet-ef. Elkaz	30 godina šehidske smrti
Gazi Husrev-begova medresa, Vojno muftijstvo, MIZ Kakanj	Mensur Goga	30 godina šehidske smrti
Vojno muftijstvo, MIZ Sanski Most	Sabahudin-ef. Habibović	30 godina šehidske smrti
MIZ Prozor	Muhamed-ef. Hero	30 godina šehidske smrti
El-Kalem	Ćerim- ef. Hrustanbegović	30 godina šehidske smrti
Gazi Husrev-begova medresa	Raif Kadrić	30 godina šehidske smrti
MIZ Mostar	Fadil-ef. Kasapović	30 godina šehidske smrti
Gazi Husrev-begova medresa, Vojno muftijstvo	Armin Kovač	30 godina šehidske smrti
MIZ Vitez	Šaban-ef. Mahmutović	30 godina šehidske smrti
MIZ Čelić	Salko-ef. Memić	30 godina šehidske smrti
Vojno muftijstvo, MIZ Dobož	Almir-ef. Mešić	30 godina šehidske smrti
MIZ Mostar	Salem-ef. Mežit	30 godina šehidske smrti
Vojno muftijstvo, MIZ Gornji Vakuf	Ilijaz-ef. Milanović	30 godina šehidske smrti
Vojno muftijstvo, MIZ Fojnica	Hasib-ef. Mujić	30 godina šehidske smrti
Gazi Husrev-begova medresa, MIZ Tešanj, Vojno muftijstvo	Mehmed Omerbašić	30 godina šehidske smrti
Vojno muftijstvo, MIZ Busovača	Mesud-ef. Pezić	30 godina šehidske smrti
Gazi Husrev-begova medresa	Sinanuddin Šećerović	30 godina šehidske smrti
Vojno muftijstvo	Fikret-ef. Terzić	30 godina šehidske smrti
MIZ Žepče	Nedžib-ef. Zgrčo	30 godina šehidske smrti

GODIŠNJA DOBA

Godišnje doba	Datum	Vrijeme nastupanja
Proljeće	20. mart	22:24
Ljeto	21. juni	16:58
Jesen	23. septembar	08:50
Zima	22. decembar	04:27

Vremena početaka godišnjih doba su po lokalnom vremenu.

ZNAČAJNI DATUMI U POVIJESTI BIH

Događaj	Datum
Banja lučki boj	4. august 1737.
Izdavanje Povelje Kulina bana	29. august 1189.
Imenovanje prvog reisu-l-uleme u BiH	17. oktobar 1882.
ZAVNOBIH – prvo zasjedanje	25. novembar 1943.
Referendum o nezavisnosti BiH	29.2/1.3.1992.

DRŽAVNI PRAZNICI

Obilježava se	Datum
Nova godina	1. januar
Dan nezavisnosti	1. mart
Međunarodni praznik rada	1. maj
Dan državnosti	25. novembar

BLAGDANI – PRAZNICI DRUGIH KONFESIJA

KATOLIČKI		PRAVOSLAVNI		JEVREJSKI	
BLAGDAN	Datum	PRAZNIK	Datum	PRAZNIK	Datum
Nova godina	1.1.	Božić	7.1.	Purim	7.3.
Uskrs	9.4.	Nova godina	14.1.	Pesah	6.4.
Duhovi	28.5.	Vaskrs	16.4.	Jom Hašoa	18.4.
Tijelovo (Brašančevo)	8.6.	Đurđevdan	6.5.	Šavuot	26.5.
Velika Gospa	15.8.	Vidovdan	28.6.	Roš Hašana 5784.	16.9.
Mala Gospa	8.9.	Ilindan	2.8.	Jom Kipur	25.9.
Svi sveti/Dušni dan	1/2.11.	Velika Gospojina	28.8.	Sukot	30.9.
Božić	25.12.	Mala Gospojina	21.9.	Hanuka	8.12.

VAKTIJA

za 2023. godinu (1444/1445. godinu po Hidžri)



Kalligrafija: Mustara Susic

Pitaju te o mladacima. Reci: "Oni su za ljude orijentacija u vremenu kao što ukazuju i na početak hodočašća!"

(Kur'an, El-Bekare, 189. ajet)

JANUAR 2023.

DŽUMADEL-UHRA/REDŽEB 1444. GOD. PO H.

Po kalendaru	D A N		Mubarek dani i noći i drugi podaci	Zora Sabah		Izlazak Sunca		Podne		Ikindija		Akšam (zalazak Sunca)		Jacija		Kibla-sat	
	U sedmici	Po takvimu		s	m	s	m	s	m	s	m	s	m	s	m	s	m
1	Ne	9	Džumadel-uhra 1444.	5	31	7	15	11	51	14	01	16	25	17	57	8	31
2	Po	10		31		15		51		02		26		58		32	
3	Ut	11		31		16		52		03		27		59		32	
4	Sr	12		32		16		52		04		28	18	00		33	
5	Če	13		32		16		53		05		29		01		34	
6	Pe	14	Džuma Pun Mjesec 00:08*	32		15		53		06		30		02		35	
7	Su	15		5	32	7	15	11	54	14	06	16	31	18	03	8	36
8	Ne	16		32		15		54		07		32		04		36	
9	Po	17	<i>Prva četvrt 19:11</i>	32		15		55		08		33		05		37	
10	Ut	18		32		14		55		09		34		06		38	
11	Sr	19		31		14		55		10		35		06		39	
12	Če	20		31		14		56		11		36		07		40	
13	Pe	21	Džuma	31		13		56		12		37		08		40	
14	Su	22		5	31	7	13	11	56	14	13	16	39	18	09	8	41
15	Ne	23	<i>Posljednja četvrt 03:10</i>	31		12		57		14		40		10		42	
16	Po	24		30		12		57		15		41		11		43	
17	Ut	25		29		11		57		16		43		12		44	
18	Sr	26		29		11		58		18		44		13		45	
19	Če	27		29		10		58		19		45		14		46	
20	Pe	28	Džuma	29		09		58		20		46		15		46	
21	Su	29	<i>Mijena 21:53</i>	5	28	7	08	11	59	14	21	16	47	18	16	8	47
22	Ne	30		28		08		59		22		48		17		48	
23	Po	1	Redžeb 1444.	27		07		59		23		49		18		49	
24	Ut	2		27		06		59		24		51		20		50	
25	Sr	3		26		05	12	00		25		52		21		51	
26	Če	4	Lejletur-regaib	25		04	12	00		26		54		22		52	
27	Pe	5	Džuma	24		03	12	00		28		55		23		53	
28	Su	6	<i>Prva četvrt 16:19</i>	5	24	7	03	12	00	14	29	16	57	18	25	8	54
29	Ne	7		23		02	12	00		30		58		26		55	
30	Po	8		22		01	01		31		59		27		55		
31	Ut	9		21	7	00		01		32	17	01		28		56	

* Podaci Mjesečevih faza u vaktiji su iskazani u srednjoevropskom (lokalnom) vremenu (SEV)

Lejletur-regaib nastupa u akšam 26. januara

Mjesne vremenske razlike za januar

Općina	Zora I.Sunca	Podne	Ikindija Z.Sunca Jacija	Općina	Zora I.Sunca	Podne	Ikindija Z.Sunca Jacija
BANOVIĆI	1	0	-2	NEUM	6	3	1
BANJA LUKA	8	5	2	NEVESINJE	3	1	0
BIHAĆ	13	10	7	NOVI TRAVNIK	4	3	2
BIJELJINA	0	-3	-6	ODŽAK	4	0	-4
BILEĆA	3	0	-3	OLOVO	0	-1	-1
BOS. BROD	6	2	-3	ORAŠJE	3	-1	-5
BOS. DUBICA	11	6	2	PALE	0	-1	-1
BOS. GRADIŠKA	9	5	0	POŠUŠJE	5	4	3
BOS. GRAHOVO	9	8	7	PRIJEDOR	11	7	3
BOS. KOSTAJNICA	13	8	2	PRNJAVOR	7	3	0
BOS. KRUPA	13	9	6	PROZOR	3	3	3
BOS. NOVI	12	8	4	ROGATICA	-2	-2	-2
BOS. PETROVAC	11	8	6	RUDO	-3	-4	-4
BOS. ŠAMAC	4	0	-4	SANSKI MOST	10	7	4
BRATUNAC	-3	-4	-5	SKENDER-VAKUF	6	4	2
BRČKO	2	-2	-5	SOKOLAC	-1	-1	-2
BREZA	1	1	0	SRBAČ	8	4	-1
BUGOJNO	5	4	3	SREBRENICA	-3	-3	-4
BUSOVAČA	3	2	1	SREBRENİK	3	0	-3
BUŽIM	14	10	6	STOLAC	4	2	0
CAZIN	14	10	6	ŠEKOVIĆI	0	-2	-3
ČAJNIČE	-2	-3	-3	ŠIPOVO	7	5	4
ČAPLJINA	5	3	1	ŠIROKI BRIJEG	5	3	2
ČELIĆ	1	-2	-4	TESLIĆ	5	2	0
ČELINAC	7	4	2	TEŠANJ	4	2	-1
ČITLUK	5	3	1	TOMISLAVGRAD	5	5	4
DERVENTA	6	2	-2	TRAVNIK	4	3	2
DOBOJ	4	1	-2	TREBINJE	4	0	-3
DONJI VAKUF	5	4	3	TRNOVO	0	0	-1
DRVAR	10	8	6	TUZLA	1	-1	-3
FOČA	0	-1	-2	UGLJEVIK	0	-2	-5
FOJNICA	2	2	2	USTIKOLINA	-1	-1	-2
GACKO	2	0	-2	VAREŠ	1	0	-1
GLAMOČ	7	6	6	V.KLADUŠA	15	10	6
GORAŽDE	-2	-2	-3	VISOKO	1	1	1
GORNJI VAKUF	4	3	3	VIŠEGRAD	-3	-3	-4
GRAČANICA	3	0	-2	VITEZ	4	3	2
GRADAČAC	3	0	-3	VLAŠENICA	-1	-2	-3
GRUDE	5	4	3	ZAVIDOVIĆI	3	1	-1
HADŽIĆI	1	1	1	ZENICA	3	2	1
HAN-PIJESAK	-1	-2	-3	ZVORNIK	-1	-3	-4
HLIVNO	6	6	6	ŽEPA	-2	-3	-3
ILIJAS	1	1	0	ŽEPČE	3	2	0
JABLANICA	3	3	2	ŽIVINICE	1	-1	-3
JAJCE	6	5	3				
KAKANJ	2	1	0	VREMENSKE RAZLIKE ZA MEŠIHATE			
KALESIJA	0	-2	-4	ZAGREB	17	10	2
KALINOVİK	1	0	-1	RIJEKA	21	16	10
KISELJAK	2	1	1	OSIJEK	5	-1	-7
KLADANJ	0	-1	-2	SPLIT	9	8	7
KLJUČ	9	7	4	DUBROVNIK	4	1	-2
KONJIC	2	2	1	LJUBLJANA	24	16	7
KOTOR-VAROŠ	7	4	2	MARIBOR	21	11	1
KREŠEVO	2	2	2	VELENJE	23	13	4
KUPRES	5	5	4	KOPAR	25	19	12
LAKTAŠI	8	5	1	JESENICE	27	18	8
LOPARE	1	-2	-4	NOVI PAZAR	-7	-8	-10
LUKAVAC	2	0	-3	BEOGRAD	-5	-8	-12
LJUBINJE	4	1	-1	NOVI SAD	0	-6	-11
LJUBUŠKI	5	4	2	SUBOTICA	3	-5	-13
MAGLAJ	4	1	-1	PREŠEVO	-9	-13	-17
MODRIČA	4	1	-3	NIŠ	-12	-14	-15
MOSTAR	4	2	1				
MRKONJIC-GRAD	7	5	4				

FEBRUAR 2023.

REDŽEB/ŠA'BAN 1444. GOD. PO H.

D A N			Mubarek dani i noći i drugi podaci	Zora Sabah		Izlazak Sunca		Podne		Ikindija		Aksam (zalazak Sunca)		Jacija		Kibla-sat				
Po kalendaru	U sedmici	Po takvimu		s	m	s	m	s	m	s	m	s	m	s	m	s	m			
				1	Sr	10	Redžeb 1444.			5	20	6	59	12	01	14	33	17	02	18
2	Če	11					19		58		01		34		04		30		58	
3	Pe	12	Džuma				18		56		01		35		05		31		59	
4	Su	13				5	17	6	55	12	01	14	36	17	07	18	32	9	00	
5	Ne	14	<i>Pun Mjesec 19:29</i>				16		54		01		38		08		33		01	
6	Po	15					15		53		01		39		10		35		02	
7	Ut	16					14		51		02		41		11		36		03	
8	Sr	17					13		50		02		42		12		37		03	
9	Če	18					12		49		02		43		14		39		04	
10	Pe	19	Džuma				11		47		02		44		15		40		05	
11	Su	20				5	10	6	46	12	02	14	45	17	16	18	41	9	06	
12	Ne	21					08		44		02		45		17		42		07	
13	Po	22	<i>Posljednja četvrt 17:01</i>				07		43		02		46		18		43		08	
14	Ut	23					06		42		02		47		20		45		08	
15	Sr	24					05		40		02		48		21		46		09	
16	Če	25					04		39		02		49		23		48		10	
17	Pe	26	Džuma Lejletul-Miradž				02		37		01		50		24		49		11	
18	Su	27				5	00	6	36	12	01	14	51	17	25	18	50	9	12	
19	Ne	28					4		59		01		52		27		51		13	
20	Po	29	<i>Mijena 08:06</i>				57		33		01		53		28		52		13	
21	Ut	1	Ša'ban 1444.				56		32		01		54		30		53		14	
22	Sr	2					54		30		01		55		31		54		15	
23	Če	3					53		28		01		56		32		55		16	
24	Pe	4	Džuma				52		27		01		57		34		57		16	
25	Su	5				4	50	6	25	12	01	14	58	17	35	18	58	9	17	
26	Ne	6					48		23		12	00		59		36		59		18
27	Po	7	<i>Prva četvrt 09:06</i>				47		22		12	00	15	00	37	19	01	19		19
28	Ut	8					45		20		12	00		01		38		02		19

Lejletul-Miradž nastupa u akšam 17. februara

Mjesne vremenske razlike za februar

Općina	Zora I.Sunca	Podne	Ikindija Z.Sunca Jacija	Općina	Zora I.Sunca	Podne	Ikindija Z.Sunca Jacija
BANOVIĆI	1	0	-1	NEUM	5	3	2
BANJA LUKA	7	5	3	NEVESINJE	2	1	0
BIHAĆ	12	10	8	NOVI TRAVNIK	4	3	3
BIJELJINA	-1	-3	-5	ODŽAK	3	0	-2
BILEĆA	2	0	-2	OLOVO	0	-1	-1
BOS. BROD	4	2	-1	ORAŠJE	1	-1	-3
BOS. DUBICA	9	6	4	PALE	0	-1	-1
BOS. GRADIŠKA	7	5	2	POSUŠJE	5	4	4
BOS. GRAHOVO	9	8	8	PRIJEDOR	9	7	5
BOS. KOSTAJNICA	10	8	5	PRNJAVOR	5	3	1
BOS. KRUPA	11	9	7	PROZOR	3	3	3
BOS. NOVI	10	8	6	ROGATICA	-2	-2	-2
BOS. PETROVAC	10	8	7	RUDO	-3	-4	-4
BOS. ŠAMAC	2	0	-2	SANSKI MOST	9	7	5
BRATUNAC	-3	-4	-4	SKENDER-VAKUF	5	4	3
BRČKO	0	-2	-3	SOKOLAC	-1	-1	-2
BREZA	1	1	0	SRBAC	6	4	1
BUGOJNO	4	4	4	SREBRENICA	-3	-3	-4
BUSOVAČA	3	2	2	SREBRENIK	1	0	-2
BUŽIM	12	10	7	STOLAC	3	2	1
CAZIN	12	10	8	ŠEKOVIĆI	-1	-2	-3
ČAJNIČE	-2	-3	-3	ŠIPOVO	6	5	5
ČAPLJINA	4	3	2	ŠIROKI BRIJEG	4	3	3
ČELIĆ	0	-2	-3	TESLIĆ	4	2	1
ČELINAC	6	4	3	TEŠANJ	3	2	0
ČITLUK	4	3	2	TOMISLAVGRAD	5	5	5
DERVENTA	4	2	0	TRAVNIK	4	3	2
DOBOJ	3	1	0	TREBINJE	2	0	-1
DONJI VAKUF	5	4	4	TRNOVO	0	0	0
DRVAR	9	8	7	TUZLA	0	-1	-2
FOČA	-1	-1	-2	UGLJEVIK	-1	-2	-4
FÖJNICA	2	2	2	USTIKOLINA	-1	-1	-2
GACKO	1	0	-2	VAREŠ	1	0	0
GLAMOČ	7	6	6	V.KLADUŠA	13	10	8
GORAŽDE	-2	-2	-2	VISOKO	1	1	1
GORNJI VAKUF	3	3	3	VIŠEGRAD	-3	-3	-4
GRAČANICA	2	0	-1	VITEZ	3	3	2
GRADAČAC	2	0	-2	VLAŠENICA	-1	-2	-3
GRUDE	5	4	3	ZAVIDOVIĆI	2	1	0
HADŽIĆI	1	1	1	ZENICA	3	2	1
HAN-PIJESAK	-2	-2	-2	ZVORNIK	-2	-3	-4
HILIVNO	6	6	6	ŽEPA	-3	-3	-3
ILIJAŠ	1	1	0	ŽEPČE	3	2	0
JABLANICA	3	3	2	ŽIVINICE	0	-1	-2
JAJCE	6	5	4				
KAKANJ	2	1	1	VREMENSKE RAZLIKE ZA MEŠIHATE			
KALESIJA	-1	-2	-3	ZAGREB	14	10	6
KALINOVIK	0	0	-1	RIJEKA	19	16	13
KISELJAK	2	1	1	OSIJEK	2	-1	-5
KLADANJ	0	-1	-2	SPLIT	8	8	8
KLJUČ	8	7	5	DUBROVNIK	3	1	0
KONJIC	2	2	2	LJUBLJANA	20	16	11
KOTOR-VAROŠ	6	4	3	MARIBOR	17	11	5
KREŠEVO	2	2	2	VELENJE	18	13	8
KUPRES	5	5	4	KOPAR	22	19	12
LAKTAŠI	6	5	3	JESENICE	23	18	12
LOPARE	0	-2	-3	NOVI PAZAR	-7	-8	-9
LUKAVAC	1	0	-2	BEOGRAD	-6	-8	-10
LJUBINJE	3	1	0	NOVI SAD	-3	-6	-9
LJUBUŠKI	5	4	3	SUBOTICA	0	-5	-10
MAGLAJ	3	1	0	PREŠEVO	-11	-13	-15
MODRIČA	3	1	-2	NIŠ	-12	-14	-15
MOSTAR	3	2	2				
MRKONJIC-GRAD	6	5	4				

Takvim za 2023.

29

MART 2023.

ŠA'BAN/RAMAZAN 1444. GOD. PO H.

D A N			Mubarek dani i noći i drugi podaci	Zora Sabah		Izlazak Sunca		Podne		Ikindija		Akšam (zalazak Sunca)		Jacija		Kibla-sat			
Po kalendaru	U sedmici	Po takvimu		s	m	s	m	s	m	s	m	s	m	s	m	s	m		
				1	Sr	9	Ša'ban 1444.			4	42	6	18	12	00	15	03	17	40
2	Če	10				40	16	12	00	04	41	06	22						
3	Pe	11	Džuma			38	15	11	59	04	42	07	22						
4	Su	12				4	37	6	13	11	59	15	05	17	44	19	09	9	23
5	Ne	13				35	11	59	07	45	10	24							
6	Po	14	<i>Lejletul-berat</i>			34	09	59	08	46	11	25							
7	Ut	15	<i>Pun Mjesec 13:40</i>			32	08	59	09	48	13	25							
8	Sr	16				30	07	58	10	49	14	26							
9	Če	17				28	05	58	10	50	15	27							
10	Pe	18	Džuma			27	03	58	11	52	17	27							
11	Su	19				4	25	6	01	11	58	15	12	17	53	19	18	9	28
12	Ne	20				23	5	59	57	12	54	19	29						
13	Po	21				21	58	57	12	56	21	29							
14	Ut	22				19	56	57	13	57	22	30							
15	Sr	23	<i>Posljednja četvrt 03:08</i>			16	54	56	14	58	23	31							
16	Če	24				15	52	56	15	59	24	31							
17	Pe	25	Džuma			13	50	56	16	18	00	26	32						
18	Su	26				4	11	5	48	11	56	15	17	18	01	19	27	9	33
19	Ne	27				09	46	55	17	02	28	33							
20	Po	28				07	44	55	18	04	30	34							
21	Ut	29	<i>Mijena 18:23</i>			05	43	55	19	05	31	35							
22	Sr	30				03	41	54	20	06	32	35							
23	Če	1	Ramazan 1444. <i>(Prvi dan posta)</i>			01	39	54	20	08	34	36							
24	Pe	2	Džuma			4	00	37	54	21	09	35	36						
25	Su	3				3	58	5	36	11	53	15	21	18	10	19	36	9	37
26	Ne	4				4	56	6	34	12	53	16	22	19	11	20	38	10	38
27	Po	5				53	32	53	22	13	40	38							
28	Ut	6				51	31	53	23	14	41	39							
29	Sr	7	<i>Prva četvrt 04:32</i>			48	29	52	23	15	42	40							
30	Če	8				47	27	52	24	16	43	40							
31	Pe	9				45	25	52	24	18	45	41							

26. marta počinje ljetno računanje vremena

Lejletul-berat nastupa u akšam 6. marta

Mjesne vremenske razlike za mart

Općina	Zora I.Sunca	Podne	Ikindija Z.Sunca Jacija	Općina	Zora I.Sunca	Podne	Ikindija Z.Sunca Jacija
BANOVIĆI	0	0	0	NEUM	3	3	3
BANJA LUKA	5	5	5	NEVEŠINJE	1	1	1
BIHAĆ	10	10	10	NOVI TRAVNIK	3	3	3
BIELJINA	-3	-3	-3	ODŽAK	1	0	0
BILEĆA	0	0	0	OĐOVO	-1	-1	-1
BOS. BROD	2	2	1	ORAŠJE	-1	-1	-1
BOS. DUBICA	7	6	6	PALE	-1	-1	-1
BOS. GRADIŠKA	5	5	5	POŠUŠJE	4	4	4
BOS. GRAHOVO	8	8	8	PRIJEDOR	7	7	7
BOS. KOSTAJNICA	8	8	7	PRNJAVOR	3	3	3
BOS. KRUPA	9	9	9	PROZOR	3	3	3
BOS. NOVI	8	8	8	ROGATICA	-2	-2	-2
BOS. PETROVAC	8	8	8	RUDO	-4	-4	-4
BOS. ŠAMAC	0	0	0	SANSKI MOST	7	7	7
BRATUNAC	-4	-4	-4	SKENDER-VAKUF	4	4	4
BRČKO	-1	-2	-2	SOKOLAC	-1	-1	-1
BREZA	1	1	1	SRBAC	4	4	3
BUGOJNO	4	4	4	SREBRENICA	-3	-3	-4
BUSOVAČA	2	2	2	SREBRENIK	0	0	0
BUŽIM	10	10	9	STOLAC	2	2	2
CAZIN	10	10	10	ŠEKOVIĆI	-2	-2	-2
ČAJNIČE	-3	-3	-3	ŠIPOVO	5	5	5
ČAPLJINA	3	3	3	ŠIROKI BRIJEG	3	3	3
ČELIĆ	-1	-2	-2	TESLIĆ	2	2	2
ČELINAČ	5	4	4	TEŠANJ	2	2	2
ČITLUK	3	3	3	TOMISLAVGRAD	5	5	5
DERVENTA	2	2	2	TRAVNIK	3	3	3
DOBOJ	1	1	1	TREBINJE	0	0	0
DONJI VAKUF	4	4	4	TRNOVO	0	0	0
DRVAR	8	8	8	TUZLA	-1	-1	-1
FOČA	-1	-1	-1	UGLJEVIK	-2	-2	-2
FOJNICA	2	2	2	USTIKOLINA	-1	-1	-1
GACKO	0	0	-1	VAREŠ	0	0	0
GLAMOČ	6	6	6	V.KLADUŠA	11	10	10
GORAŽDE	-2	-2	-2	VISOKO	1	1	1
GORNJI VAKUF	3	3	3	VIŠEGRAD	-3	-3	-3
GRAČANICA	1	0	0	VITEZ	3	3	3
GRADAČAC	0	0	0	VLASENICA	-2	-2	-2
GRUDE	4	4	4	ZAVIDOVIĆI	1	1	1
HADŽIĆI	1	1	1	ZENICA	2	2	2
HAN-PIJESAK	-2	-2	-2	ZVORNIK	-3	-3	-3
HLIVNO	6	6	6	ŽEPA	-3	-3	-3
ILIJAŠ	1	1	1	ŽEPČE	2	2	1
JABLANICA	3	3	3	ŽIVINICE	-1	-1	-1
JAJCE	5	5	5	VREMENSKE RAZLIKE ZA MEŠIHATE			
KAKANJ	1	1	1	ZAGREB	10	10	9
KALESIJA	-2	-2	-2	RIJEKA	16	16	16
KALINOVIK	0	0	0	OSIJEK	-1	-1	-1
KISELJAK	1	1	1	SPLIT	8	8	8
KLADANJ	-1	-1	-1	DUBROVNIK	1	1	1
KLJUČ	7	7	7	LJUBLJANA	16	16	15
KONJIC	2	2	2	MARIBOR	12	11	11
KOTOR-VAROŠ	4	4	4	VELENJE	14	13	13
KREŠEVO	2	2	2	KOPAR	19	19	19
KUPRES	5	5	5	JESENICE	18	18	17
LAKTAŠI	5	5	4	NOVI PAZAR	-8	-8	-8
LOPARE	-2	-2	-2	BEOGRAD	-8	-8	-8
LUKAVAC	0	0	-1	NOVI SAD	-5	-6	-6
LJUBINJE	1	1	1	SUBOTICA	-5	-5	-5
LJUBUŠKI	4	4	3	PREŠEVO	-13	-13	-13
MAGLAJ	1	1	1	NIŠ	-14	-14	-14
MODRIČA	1	1	0				
MOSTAR	3	2	2				
MRKONJIĆ-GRAD	5	5	5				

APRIL 2023.

RAMAZAN/ŠEVAL 1444. GOD. PO H.

D A N			Mubarek dani i noći i drugi podaci	Zora Sabah		Izlazak Sunca		Podne		Ikindija		Akšam (zalazak Sunca)		Jacija		Kibla-sat	
Po kalendaru	U sedmići	Po takvimu		s	m	s	m	s	m	s	m	s	m	s	m	s	m
1	Su	10	Ramazan 1444.	4	43	6	23	12	51	16	25	19	19	20	47	10	42
2	Ne	11				40	21	51	25	20	48	42					
3	Po	12				38	19	51	25	21	49	43					
4	Ut	13				35	17	50	25	22	50	43					
5	Sr	14				33	15	50	26	23	52	44					
6	Če	15	<i>Pun Mjesec 06:35</i>			31	14	50	27	24	53	45					
7	Pe	16	Džuma Lejletu-Bedr			29	12	50	28	25	55	45					
8	Su	17	<i>Dan pobjede na Bedru</i>	4	27	6	10	12	49	16	28	19	27	20	57	10	46
9	Ne	18				25	08	49	29	28	58	47					
10	Po	19				23	06	49	30	29	21	00	47				
11	Ut	20	<i>Ulazak u i'tikaf Fethu-Mekke</i>			21	05	48	30	31	02	48					
12	Sr	21				18	04	48	31	32	03	48					
13	Če	22	<i>Posljednja četvrt 11:11</i>			16	02	48	31	33	05	49					
14	Pe	23	Džuma			14	6	00	48	31	34	06	50				
15	Su	24		4	12	5	58	12	47	16	31	19	36	21	08	10	50
16	Ne	25				09	57	47	32	37	09	51					
17	Po	26	Lejletul-kadr			07	55	47	32	38	11	52					
18	Ut	27				05	53	47	32	39	13	52					
19	Sr	28				03	52	46	33	40	15	53					
20	Če	29	<i>Mijena 06:12</i>			01	50	46	33	41	16	54					
21	Pe	1	Džuma Ševval 1444. <i>Ramazanski bajram, 1. dan</i>	3	59	48	46	34	42	18	54						
22	Su	2	<i>Ramazanski bajram, 2. dan</i>	3	57	5	46	12	46	16	35	19	43	21	19	10	55
23	Ne	3	<i>Ramazanski bajram, 3. dan</i>			55	45	46	35	45	21	55					
24	Po	4				52	43	45	36	46	22	56					
25	Ut	5				50	42	45	36	47	24	57					
26	Sr	6				48	40	45	36	48	26	57					
27	Če	7	<i>Prva četvrt 23:20</i>			46	39	45	37	50	28	58					
28	Pe	8	Džuma			43	38	45	38	51	30	59					
29	Su	9		3	41	5	36	12	45	16	38	19	52	21	32	10	59
30	Ne	10				38	35	44	38	53	33	11	00				

Lejletu-Bedr nastupa u akšam 7. aprila
Lejletul-kadr nastupa u akšam 17. aprila
Bajram-namaz je u petak, 21. aprila u 6 sati i 33 minute

MAJ 2023.

ŠEVVAL/ZUL-KA'DE 1444. GOD. PO H.

D A N			Mubarek dani i noći i drugi podaci	Zora Sabah		Izlazak Sunca		Podne		Ikindija		Aksām (zalazak Sunca)		Jacija		Kibla-sat	
Po kalendaru	U sedmici	Po takvimu		s	m	s	m	s	m	s	m	s	m	s	m	s	m
1	Po	11	Ševval 1444.	3	36	5	33	12	44	16	38	19	55	21	35	11	01
2	Ut	12			34		32		44		39		56		37		01
3	Sr	13			32		30		44		39		57		39		02
4	Če	14			30		29		44		39		58		40		03
5	Pe	15	Džuma Pun Mjesec 19:34		28		27		44		39		20 00		42		03
6	Su	16		3	26	5	26	12	44	16	40	20	01	21	44	11	04
7	Ne	17			24		25		44		40		02		46		05
8	Po	18			22		23		44		40		03		47		05
9	Ut	19			20		22		44		41		04		49		06
10	Sr	20			18		21		44		41		05		51		07
11	Če	21			16		19		44		42		06		53		07
12	Pe	22	Džuma Posljednja četvrt 16:28		14		18		44		42		07		55		08
13	Su	23		3	12	5	17	12	44	16	43	20	08	21	57	11	09
14	Ne	24			10		16		44		44		09		58		09
15	Po	25			08		15		44		44		11		22 00		10
16	Ut	26			06		14		44		45		12		02		11
17	Sr	27			04		13		44		45		13		04		11
18	Če	28			02		12		44		45		14		05		12
19	Pe	29	Džuma Mijena 17:53		01		11		44		46		15		07		13
20	Su	1	Zul-ka'de 1444.	2	59	5	10	12	44	16	46	20	16	22	08	11	13
21	Ne	2			57		09		44		46		17		10		14
22	Po	3			55		08		44		46		18		12		14
23	Ut	4			53		07		44		46		19		14		15
24	Sr	5			51		07		44		46		20		15		16
25	Če	6			50		06		44		47		21		17		16
26	Pe	7	Džuma		48		05		44		47		22		18		17
27	Su	8	Prva četvrt 17:22	2	46	5	04	12	44	16	47	20	23	22	20	11	17
28	Ne	9			44		03		44		47		24		21		18
29	Po	10			43		03		44		48		25		23		19
30	Ut	11			42		02		45		49		26		25		19
31	Sr	12			41		01		45		49		27		26		20

Mjesne vremenske razlike za maj

Općina	Zora I.Sunca	Podne	Ikindija Z.Sunca Jacija	Općina	Zora I.Sunca	Podne	Ikindija Z.Sunca Jacija
BANOVIĆI	-2	0	1	NEUM	1	3	6
BANJA LUKA	2	5	8	NEVESINJE	0	1	3
BIHAĆ	7	10	13	NOVI TRAVNIK	2	3	4
BIJELJINA	-6	-3	0	ODŽAK	-3	0	4
BILEĆA	-3	0	3	OLOVO	-1	-1	0
BOS. BROD	-3	2	6	ORAŠJE	-5	-1	3
BOS. DUBICA	2	6	11	PALE	-1	-1	0
BOS. GRADIŠKA	1	5	9	POSUŠJE	3	4	5
BOS. GRAHOVO	7	8	9	PRIJEDOR	3	7	11
BOS. KOSTAJNICA	3	8	13	PRNJAVOR	0	3	6
BOS. KRUPA	6	9	12	PROZOR	3	3	3
BOS. NOVI	4	8	12	ROGATICA	-2	-2	-2
BOS. PETROVAC	6	8	11	RUDO	-4	-4	-3
BOS. ŠAMAC	-4	0	4	SANSKI MOST	4	7	10
BRATUNAC	-5	-4	-3	SKENDER-VAKUF	2	4	6
BRČKO	-5	-2	2	SOKOLAC	-2	-1	-1
BREZA	0	1	1	SRBAC	0	4	8
BUGOJNO	3	4	5	SREBRENICA	-4	-3	-3
BUSOVAČA	1	2	3	SREBRENİK	-3	0	3
BUŽIM	6	10	14	STOLAC	0	2	4
CAZIN	6	10	14	ŠEKOVIĆI	-3	-2	0
ČAJNIČE	-3	-3	-2	ŠIPOVO	4	5	7
ČAPLJINA	1	3	5	ŠIROKI BRIJEG	2	3	5
ČELIĆ	-4	-2	1	TESLIĆ	0	2	5
ČELINAC	2	4	7	TEŠANJ	-1	2	4
ČITLUK	1	3	5	TOMISLAVGRAD	4	5	5
DERVENTA	-2	2	6	TRAVNIK	2	3	4
DOBOJ	-2	1	4	TREBINJE	-3	0	3
DONJI VAKUF	3	4	5	TRNOVO	-1	0	0
DRVAR	6	8	10	TUZLA	-3	-1	1
FOČA	-2	-1	0	UGLJEVIK	-5	-2	0
FOJNICA	2	2	2	USTIKOLINA	-2	-1	-1
GACKO	-2	0	1	VAREŠ	-1	0	1
GLAMOČ	6	6	7	V.KLADUŠA	6	10	15
GORAŽDE	-3	-2	-2	VISOKO	1	1	1
GORNJI VAKUF	3	3	4	VIŠEGRAD	-4	-3	-3
GRAČANICA	-2	0	3	VITEZ	2	3	4
GRADAČAC	-3	0	3	VLAŠENICA	-3	-2	-1
GRUDE	3	4	5	ZAVIDOVIĆI	-1	1	3
HADŽIĆI	1	1	1	ZENICA	1	2	3
HAN-PIJESAK	-3	-2	-1	ZVORNIK	-4	-3	-1
HLIVNO	6	6	6	ŽEPA	-3	-3	-3
ILIJAS	0	1	1	ŽEPČE	0	2	3
JABLANICA	2	3	3	ŽIVINICE	-3	-1	1
JAJCE	3	5	6				
KAKANJ	0	1	2				
KALESIJA	-4	-2	0	VREMENSKE RAZLIKE ZA MEŠIHATE			
KALINOVİK	-1	0	1	ZAGREB	3	10	17
KISELJAK	1	1	2	RIJEKA	11	16	21
KLADANJ	-2	-1	0	OSIJEK	-7	-1	5
KLJUČ	4	7	9	SPLIT	7	8	9
KONJIC	1	2	2	DUBROVNIK	-2	1	4
KOTOR-VAROŠ	2	4	7	LJUBLJANA	8	16	24
KREŠEVO	2	2	2	MARIBOR	1	11	21
KUPRES	4	5	5	VELENJE	4	13	22
LAKTAŠI	1	5	8	KOPAR	13	19	25
LOPARE	-4	-2	1	JESENICE	8	18	27
LUKAVAC	-3	0	2	NOVI PAZAR	-10	-8	-7
LJUBINJE	-1	1	4	BEOGRAD	-12	-8	-5
LJUBUŠKI	2	4	5	NOVI SAD	-11	-6	0
MAGLAI	-1	1	4	SUBOTICA	-13	-5	3
MODRIČA	-3	1	4	PREŠEVO	-17	-13	-9
MOSTAR	1	2	4	NIŠ	-15	-14	-13
MRKONJIC-GRAD	4	5	7				

JUNI 2023.

ZUL-KADE/ZUL-HIDŽDŽE 1444. GOD. PO H.

Po kalendaru	D A N		Mubarek dani i noći i drugi podaci	Zora Sabah		Izlazak Sunca		Podne		Ikindija		Aksam (zalazak Sunca)		Jacija		Kibla-sat	
	U sedmici	Po takvimu		s	m	s	m	s	m	s	m	s	m	s	m	s	m
1	Če	13	Zul-ka'de 1444.	2	39	5	01	12	45	16	49	20	27	22	27	11	20
2	Pe	14	Džuma	3	8	5	00	45	49	49	28	28	29	29	29	21	21
3	Su	15		2	36	5	00	12	45	16	49	20	28	22	30	11	21
4	Ne	16	<i>Pun Mjeseć 05:42</i>	3	5	4	59	45	49	49	29	30	34	32	22	22	22
5	Po	17		3	4	59	46	46	50	50	30	34	34	34	22	22	22
6	Ut	18		3	3	58	46	46	51	51	31	35	35	23	23	23	23
7	Sr	19		3	2	58	46	46	51	51	31	36	36	23	23	23	23
8	Če	20		3	1	57	46	46	51	51	32	37	37	24	24	24	24
9	Pe	21	Džuma	3	0	57	46	46	51	51	33	38	38	24	24	24	24
10	Su	22	<i>Posljednja četvrt 21:31</i>	2	30	4	57	12	47	16	52	20	33	22	38	11	25
11	Ne	23		2	9	57	47	47	52	52	34	39	39	25	25	25	25
12	Po	24		2	8	57	47	47	53	53	34	40	40	25	25	25	25
13	Ut	25		2	7	56	47	47	53	53	35	41	41	26	26	26	26
14	Sr	26		2	7	56	47	47	54	54	36	42	42	26	26	26	26
15	Če	27		2	7	56	48	48	54	54	36	42	42	27	27	27	27
16	Pe	28	Džuma	2	7	56	48	48	54	54	36	42	42	27	27	27	27
17	Su	29		2	27	4	56	12	48	16	54	20	37	22	43	11	27
18	Ne	30	<i>Mijena 06:37</i>	2	7	56	48	48	54	54	37	43	43	27	27	27	27
19	Po	1	Zul-hidždže 1444.	2	6	56	48	48	54	54	38	44	44	28	28	28	28
20	Ut	2		2	6	57	49	49	55	55	38	45	45	28	28	28	28
21	Sr	3		2	6	57	49	49	55	55	38	45	45	28	28	28	28
22	Če	4		2	7	57	49	49	55	55	38	45	45	28	28	28	28
23	Pe	5	Džuma	2	7	57	49	49	55	55	38	44	44	29	29	29	29
24	Su	6		2	28	4	58	12	49	16	55	20	38	22	44	11	29
25	Ne	7		2	8	58	49	49	55	55	39	44	44	29	29	29	29
26	Po	8	<i>Prva četvrt 09:50</i>	2	9	59	50	50	56	56	39	44	44	29	29	29	29
27	Ut	9	<i>Jevmu-Arefe</i>	2	9	59	50	50	56	56	39	44	44	29	29	29	29
28	Sr	10	<i>Kurban-bajram, 1. dan</i>	2	9	59	50	50	56	56	39	44	44	29	29	29	29
29	Če	11	<i>Kurban-bajram, 2. dan</i>	2	9	59	50	50	56	56	38	43	43	29	29	29	29
30	Pe	12	Džuma <i>Kurban-bajram, 3. dan</i>	2	9	59	50	50	56	56	38	43	43	29	29	29	29

Bajram-namaz je u srijedu, 28. juna u 5 sati i 44 minute

Mjesne vremenske razlike za juni

Općina	Zora I.Sunca	Podne	Ikindija Z.Sunca Jacija	Općina	Zora I.Sunca	Podne	Ikindija Z.Sunca Jacija
BANOVIĆI	-3	0	2	NEUM	0	3	7
BANJA LUKA	1	5	9	NEVESINJE	-1	1	3
BIHAĆ	6	10	14	NOVI TRAVNIK	2	3	4
BIJELJINA	-7	-3	1	ODŽAK	-5	0	5
BILEĆA	-3	0	3	OLOVO	-2	-1	1
BOS. BROD	-4	2	7	ORAŠJE	-6	-1	4
BOS. DUBICA	1	6	12	PALE	-1	-1	0
BOS. GRADIŠKA	-1	5	10	POSUŠJE	3	4	6
BOS. GRAHOVO	7	8	10	PRIJEDOR	2	7	12
BOS. KOSTAJNICA	1	8	14	PRNJAVOR	-1	3	7
BOS. KRUPA	5	9	13	PROZOR	3	3	3
BOS. NOVI	3	8	13	ROGATICA	-3	-2	-2
BOS. PETROVAC	5	8	11	RUDO	-5	-4	-3
BOS. ŠAMAC	-5	0	5	SANSKI MOST	3	7	11
BRATUNAC	-5	-4	-2	SKENDER-VAKUF	2	4	7
BRČKO	-6	-2	3	SOKOLAC	-2	-1	-1
BREZA	0	1	1	SRBAC	-2	4	9
BUGOJNO	3	4	5	SREBRENICA	-5	-3	-2
BUSOVAČA	1	2	3	SREBRENİK	-4	0	3
BUŽIM	4	10	15	STOLAC	-1	2	5
CAZIN	5	10	15	ŠEKOVIĆI	-4	-2	0
ČAJNIČE	-4	-3	-1	ŠIPOVO	4	5	7
ČAPLJINA	0	3	6	ŠIROKI BRIJEG	2	3	5
ČELIĆ	-5	-2	2	TESLIĆ	-1	2	5
ČELINAC	1	4	8	TEŠANJ	-1	2	5
ČITLUK	1	3	5	TOMISLAVGRAD	4	5	5
DERVENTA	-3	2	7	TRAVNIK	2	3	5
DOBOJ	-2	1	5	TREBINJE	-4	0	4
DONJI VAKUF	3	4	5	TRNOVO	-1	0	1
DRVAR	6	8	10	TUZLA	-4	-1	2
FOČA	-3	-1	0	UGLJEVIK	-6	-2	1
FojNICA	2	2	3	USTIKOLINA	-2	-1	-1
GACKO	-3	0	2	VAREŠ	-1	0	2
GLAMOČ	6	6	7	V.KLADUŠA	5	10	16
GORAŽDE	-3	-2	-1	VISOKO	0	1	2
GORNJI VAKUF	3	3	4	VIŠEGRAD	-4	-3	-3
GRAČANICA	-3	0	4	VITEZ	1	3	4
GRADAČAČ	-4	0	4	VLAŠENICA	-3	-2	-1
GRUDE	2	4	6	ZAVIDOVIĆI	-1	1	4
HADŽIĆI	1	1	1	ZENICA	1	2	4
HAN-PIJESAK	-3	-2	-1	ZVORNIK	-5	-3	0
HLIVNO	6	6	6	ŽEPA	-3	-3	-2
ILIJAŠ	0	1	1	ŽEPČE	-1	2	4
JABLANICA	2	3	3	ŽIVINICE	-3	-1	2
JAJCE	3	5	7				
KAKANJ	0	1	2	VREMENSKE RAZLIKE ZA MEŠIHATE			
KALESIJA	-4	-2	1	ZAGREB	1	10	19
KALINOVİK	-1	0	1	RIJEKA	9	16	23
KISELJAK	1	1	2	OSIJEK	-9	-1	7
KLADANJ	-3	-1	1	SPLIT	7	8	9
KLJUČ	4	7	10	DUBROVNIK	-2	1	5
KONJIC	1	2	3	LJUBLJANA	5	16	26
KOTOR-VAROŠ	1	4	7	MARIBOR	-2	11	24
KREŠEVO	2	2	2	VELENJE	1	13	25
KUPRES	4	5	5	KOPAR	11	19	27
LAKTAŠI	0	5	9	JESENICE	5	18	30
LOPARE	-5	-2	2	NOVI PAZAR	-11	-8	-4
LUKAVAC	-3	0	2	BEOGRAD	-13	-8	-5
LJUBINJE	-2	1	5	NOVI SAD	-12	-6	1
LJUBUŠKI	1	4	6	SUBOTICA	-16	-5	6
MAGLAI	-2	1	4	PREŠEVO	-18	-13	-8
MODRIČA	-4	1	5	NIŠ	-16	-14	-12
MOSTAR	1	2	4				
MRKONJIC-GRAD	3	5	8				

Takvim za 2023.

37

JULI 2023.

ZUL-HIDŽDŽE 1444./MUHARREM 1445. GOD. PO H.

D A N			Mubarek dani i noći i drugi podaci	Zora Sabah		Izlazak Sunca		Podne		Ikindija		Akšam (zalazak Sunca)		Jacija		Kibla-sat	
Po kalendaru	U sedmici	Po takvimu		s	m	s	m	s	m	s	m	s	m	s	m	s	m
1	Su	13	Zul-hidždže 1444. <i>Kurban-bajram, 4. dan</i>	2	33	5	00	12	51	16	56	20	38	22	43	11	29
2	Ne	14			34		01		51		56		38		43		29
3	Po	15	<i>Pun Mjesec 13:39</i>		35		02		51		56		38		42		29
4	Ut	16			36		02		51		56		38		42		29
5	Sr	17			37		03		52		56		37		41		29
6	Če	18			39		03		52		56		37		40		29
7	Pe	19	Džuma		40		04		52		56		37		39		29
8	Su	20		2	41	5	05	12	52	16	56	20	36	22	38	11	29
9	Ne	21			42		05		52		56		36		37		29
10	Po	22	<i>Posljednja četvrt 03:48</i>		44		06		52		57		36		37		28
11	Ut	23			46		07		53		57		36		36		28
12	Sr	24			48		08		53		57		35		34		28
13	Če	25			50		09		53		57		35		33		28
14	Pe	26	Džuma		52		10		53		57		34		32		27
15	Su	27		2	53	5	11	12	53	16	56	20	33	22	30	11	27
16	Ne	28			55		11		53		56		33		29		27
17	Po	29	<i>Mijena 20:32</i>		56		12		53		56		32		28		26
18	Ut	30			58		13		53		56		31		27		26
19	Sr	1	Muharrem 1445. <i>Nova hidžretska godina</i>	3	00		14		53		56		30		25		25
20	Če	2			02		15		53		56		29		24		25
21	Pe	3	Džuma		04		16		54		56		28		22		24
22	Su	4		3	06	5	17	12	54	16	56	20	27	22	21	11	24
23	Ne	5			08		18		54		56		26		19		23
24	Po	6			10		20		54		56		25		18		23
25	Ut	7	<i>Prva četvrt 00:07</i>		11		21		54		55		24		16		22
26	Sr	8			13		22		54		55		23		14		22
27	Če	9			15		23		54		54		22		12		21
28	Pe	10	Džuma <i>Jevmu-ašura</i>		17		23		54		54		21		11		20
29	Su	11		3	19	5	24	12	54	16	53	20	20	22	09	11	20
30	Ne	12			21		25		54		53		19		07		19
31	Po	13			23		26		54		52		17		05		18

Nova hidžretska godina nastupa u akšam 18. jula

AUGUST 2023.

MUHARREM/SAFER 1445. GOD. PO H.

D A N			Mubarek dani i noći i drugi podaci	Zora Sabah		Izlazak Sunca		Podne		Ikindija		Akşam (zalazak Sunca)		Jacija		Kibla-sat			
Po kalendaru	U sedmici	Po takvimu		s	m	s	m	s	m	s	m	s	m	s	m	s	m		
				1	Ut	14	Muharrem 1445. <i>Pun Mjesec 20:31</i>			3	25	5	27	12	53	16	51	20	16
2	Sr	15					26		29		53		50		15		01		17
3	Če	16					28		30		53		50		14	21	59		16
4	Pe	17	Džuma				30		31		53		50		13		57		15
5	Su	18				3	33	5	32	12	53	16	50	20	12	21	55	11	14
6	Ne	19					35		33		53		49		11		54		14
7	Po	20					37		34		53		49		09		52		13
8	Ut	21	<i>Posljednja četvrt 12:28</i>				38		35		53		48		08		50		12
9	Sr	22					40		37		53		48		07		48		11
10	Če	23					42		38		53		47		05		46		10
11	Pe	24	Džuma				45		39		52		46		04		44		09
12	Su	25				3	47	5	40	12	52	16	45	20	02	21	42	11	08
13	Ne	26					48		41		52		44	20	00		40		07
14	Po	27					49		43		52		43	19	59		38		06
15	Ut	28					52		44		52		43	58	36		36		05
16	Sr	29	<i>Mijena 11:38</i>				54		45		52		43	56	34		34		04
17	Če	1	Safer 1445.				55		46		51		42	54	32		32		03
18	Pe	2	Džuma				56		47		51		41	53	30		02		02
19	Su	3				3	58	5	48	12	51	16	41	19	51	21	27	11	01
20	Ne	4				4	00		49		51		40	49		25	11	00	
21	Po	5					02		50		50		39	48		23	10	59	
22	Ut	6					03		51		50		38	46		21		58	
23	Sr	7					05		52		50		37	45		19		57	
24	Če	8	<i>Prva četvrt 11:57</i>				07		53		50		37	43		17		56	
25	Pe	9	Džuma				09		55		49		36	42		15		55	
26	Su	10				4	10	5	56	12	49	16	35	19	40	21	12	10	54
27	Ne	11					12		57		49		34	39		10		52	
28	Po	12					14		58		49		33	37		08		51	
29	Ut	13					16		59		48		32	35		06		50	
30	Sr	14					17	6	00		48		30	33		04		49	
31	Če	15	<i>Pun Mjesec 03:35</i>				19		01		48		29	31		02		48	

Mjesne vremenske razlike za august

Općina	Zora I.Sunca	Podne	Ikindija Z.Sunca Jacija	Općina	Zora I.Sunca	Podne	Ikindija Z.Sunca Jacija
BANOVIĆI	-2	0	1	NEUM	1	3	5
BANJA LUKA	3	5	7	NEVESINJE	0	1	2
BIHAĆ	8	10	12	NOVI TRAVNIK	2	3	4
BIJELJINA	-5	-3	-1	ODŽAK	-2	0	3
BILEĆA	-2	0	2	OLOVO	-1	-1	0
BOS. BROD	-1	2	5	ORAŠJE	-4	-1	2
BOS. DUBICA	3	6	10	PALE	-1	-1	0
BOS. GRADIŠKA	2	5	8	POSUŠJE	4	4	5
BOS. GRAHOVO	8	8	9	PRIJEDOR	4	7	9
BOS. KOSTAJNICA	4	8	11	PRNJAVOR	1	3	5
BOS. KRUPA	7	9	11	PROZOR	3	3	3
BOS. NOVI	5	8	11	ROGATICA	-2	-2	-2
BOS. PETROVAC	7	8	10	RUDO	-4	-4	-3
BOS. ŠAMAC	-3	0	3	SANSKI MOST	5	7	9
BRATUNAC	-4	-4	-3	SKENDER-VAKUF	3	4	6
BRČKO	-4	-2	1	SOKOLAC	-2	-1	-1
BREZA	0	1	1	SRBAC	1	4	7
BUGOJNO	3	4	4	SREBRENICA	-4	-3	-3
BUSOVAČA	2	2	3	SREBRENIK	-2	0	2
BUŽIM	7	10	12	STOLAC	0	2	3
CAZIN	7	10	13	ŠEKOVIĆI	-3	-2	-1
ČAJNIČE	-3	-3	-2	ŠIPOVO	4	5	6
ČAPLJINA	1	3	4	ŠIROKI BRIJEG	2	3	4
ČELIĆ	-4	-2	0	TESLIĆ	1	2	4
ČELINAC	2	4	6	TEŠANJ	0	2	4
ČITLUK	2	3	4	TOMISLAVGRAD	5	5	5
DERVENTA	-1	2	5	TRAVNIK	2	3	4
DOBOJ	-1	1	3	TREBINJE	-2	0	3
DONJI VAKUF	3	4	5	TRNOVO	0	0	0
DRVAR	7	8	9	TUZLA	-3	-1	1
FOČA	-2	-1	-1	UGLJEVIK	-4	-2	0
FÖJNICA	2	2	2	USTIKOLINA	-2	-1	-1
GACKO	-2	0	1	VAREŠ	0	0	1
GLAMOČ	6	6	7	V.KLADUŠA	7	10	14
GORAŽDE	-3	-2	-2	VISOKO	1	1	1
GORNJI VAKUF	3	3	4	VIŠEGRAD	-4	-3	-3
GRAČANICA	-1	0	2	VITEZ	2	3	3
GRADAČAC	-2	0	2	VLAŠENICA	-3	-2	-1
GRUDE	3	4	5	ZAVIDOVIĆI	0	1	2
HADŽIĆI	1	1	1	ZENICA	1	2	3
HAN-PIJESAK	-3	-2	-2	ZVORNIK	-4	-3	-1
HLIVNO	6	6	6	ŽEPA	-3	-3	-3
ILIJAŠ	0	1	1	ŽEPČE	0	2	3
JABLANICA	2	3	3	ŽIVINICE	-2	-1	1
JAJCE	4	5	6				
KAKANJ	1	1	2	VREMENSKE RAZLIKE ZA MEŠIHATE			
KALESIJA	-3	-2	0				
KALINOVIK	-1	0	1				
KISELJAK	1	1	2	ZAGREB	5	10	15
KLADANJ	-2	-1	0	RIJEKA	12	16	20
KLJUČ	5	7	8	OSIJEK	-5	-1	3
KONJIC	1	2	2	SPLIT	7	8	9
KOTOR-VAROŠ	2	4	6	DUBROVNIK	-1	1	3
KREŠEVO	2	2	2	LJUBLJANA	10	16	21
KUPRES	4	5	5	MARIBOR	4	11	18
LAKTAŠI	2	5	7	VELENJE	7	13	20
LOPARE	-3	-2	0	KOPAR	14	19	23
LUKAVAC	-2	0	1	JESIČENICE	11	18	24
LJUBINJE	0	1	3	NOVI PAZAR	-10	-8	-7
LJUBUŠKI	2	4	5	BEOGRAD	-11	-8	-6
MAGLAJ	0	1	3	NOVI SAD	-9	-6	-2
MODRIČA	-2	1	3	SUBOTICA	-11	-5	1
MOSTAR	1	2	3	PREŠEVO	-16	-13	-10
MRKONJIC-GRAD	4	5	7	NIŠ	-15	-14	-13

SEPTEMBAR 2023.

SAFER/REBI'UL-EVVEL 1445. GOD. PO H.

Po kalendaru	D A N		Mubarek dani i noći i drugi podaci	Zora Sabah		Izlazak Sunca		Podne		Ikindija		Akšam (zalazak Sunca)		Jacija		Kibla-sat	
	U sedmici	Po takvimu		s	m	s	m	s	m	s	m	s	m	s	m	s	m
1	Pe	16	Džuma Safer 1445.	4	20	6	02	12	47	16	28	19	29	20	59	10	47
2	Su	17		4	22	6	03	12	47	16	27	19	28	20	58	10	45
3	Ne	18			23		04		47		26		26		56		44
4	Po	19			25		05		46		25		24		54		43
5	Ut	20			26		07		46		24		22		51		42
6	Sr	21	<i>Posljednja četvrt 00:21</i>		28		08		46		23		20		49		40
7	Če	22			29		09		45		22		18		47		39
8	Pe	23	Džuma		31		10		45		21		17		45		38
9	Su	24		4	33	6	11	12	45	16	20	19	15	20	43	10	37
10	Ne	25			34		13		44		19		13		41		35
11	Po	26			35		14		44		17		11		39		34
12	Ut	27			37		15		44		16		09		37		33
13	Sr	28			38		16		43		14		08		35		32
14	Če	29			40		17		43		13		06		33		30
15	Pe	30	Džuma Mijena 03:40		41		19		43		12		04		31		29
16	Su	1	Rebi'ul-evvel 1445.	4	43	6	20	12	42	16	11	19	02	20	29	10	28
17	Ne	2			44		21		42		10		19	00	26		27
18	Po	3			46		22		42		09		18	58	24		25
19	Ut	4			47		23		41		08		57		22		24
20	Sr	5			48		24		41		07		55		20		23
21	Če	6			49		25		40		05		53		18		21
22	Pe	7	Džuma Prva četvrt 21:32		51		26		40		03		51		16		20
23	Su	8		4	52	6	27	12	40	16	02	18	49	20	14	10	19
24	Ne	9			54		28		39		01		47		12		18
25	Po	10			55		30		39		16	00	45		10		16
26	Ut	11			56		31		39		15	59	43		08		15
27	Sr	12	Mevlud		57		32		38		57		41		06		14
28	Če	13			59		33		38		56		40		05		13
29	Pe	14	Džuma Pun Mjesec 11:57	5	00		35		38		55		38		03		11
30	Su	15		5	01	6	36	12	37	15	54	18	37	20	01	10	10

Mevlud – Rodenje Muhammeda, a.s., je 27. septembra

Mjesne vremenske razlike za septembar

Općina	Zora I.Sunca	Podne	Ikindija Z.Sunca Jacija	Općina	Zora I.Sunca	Podne	Ikindija Z.Sunca Jacija
BANOVIĆI	-1	0	0	NEUM	3	3	4
BANJA LUKA	4	5	6	NEVESINJE	1	1	2
BIHAĆ	10	10	11	NOVI TRAVNIK	3	3	3
BIJELJINA	-4	-3	-3	ODŽAK	0	0	1
BILEĆA	0	0	0	OLOVO	-1	-1	0
BOS. BROD	1	2	2	ORAŠJE	-2	-1	0
BOS. DUBICA	6	6	7	PALE	-1	-1	-1
BOS. GRADIŠKA	4	5	6	POSUŠJE	4	4	5
BOS. GRAHOVO	8	8	8	PRIJEDOR	6	7	8
BOS. KOSTAJNICA	7	8	8	PRNJAVOR	2	3	4
BOS. KRUPA	8	9	10	PROZOR	3	3	3
BOS. NOVI	7	8	9	ROGATICA	-2	-2	-2
BOS. PETROVAC	8	8	9	RUDO	-4	-4	-4
BOS. ŠAMAC	-1	0	1	SANSKI MOST	7	7	8
BRATUNAC	-4	-4	-3	SKENDER-VAKUF	4	4	5
BRČKO	-2	-2	-1	SOKOLAC	-2	-1	-1
BREZA	1	1	1	SRBAC	3	4	4
BUGOJNO	4	4	4	SREBRENICA	-4	-3	-3
BUSOVAČA	2	2	2	SREBRENİK	-1	0	0
BUŽIM	9	10	10	STOLAC	1	2	2
CAZIN	9	10	11	ŠEKOVIĆI	-2	-2	-1
ČAJNIČE	-3	-3	-2	ŠIPOVO	5	5	6
ČAPLJINA	3	3	3	ŠIROKI BRIJEG	3	3	4
ČELIĆ	-2	-2	-1	TESLIĆ	2	2	3
ČELINAC	4	4	5	TEŠANJ	1	2	2
ČITLUK	3	3	3	TOMISLAVGRAD	5	5	5
DERVENTA	1	2	3	TRAVNIK	3	3	3
DOBOJ	1	1	2	TREBINJE	0	0	1
DONJI VAKUF	4	4	4	TRNOVO	0	0	0
DRVAR	8	8	8	TUZLA	-1	-1	-1
FOČA	-2	-1	-1	UGLJEVIK	-3	-2	-2
FOJNICA	2	2	2	USTIKOLINA	-2	-1	-1
GACKO	-1	0	0	VAREŠ	0	0	1
GLAMOČ	6	6	6	V.KLADUŠA	10	10	11
GORAŽDE	-2	-2	-2	VISOKO	1	1	1
GORNJI VAKUF	3	3	3	VIŠEGRAD	-3	-3	-3
GRAČANICA	0	0	1	VITEZ	2	3	3
GRADAČAC	-1	0	1	VLAŠENICA	-2	-2	-2
GRUDE	4	4	4	ZAVIDOVIĆI	1	1	1
HADŽIĆI	1	1	1	ZENICA	2	2	2
HAN-PIJESAK	-2	-2	-2	ZVORNIK	-3	-3	-2
HLIVNO	6	6	6	ŽEPA	-3	-3	-3
ILIJAS	1	1	1	ŽEPČE	1	2	2
JABLANICA	3	3	3	ŽIVINICE	-1	-1	-1
JAJCE	4	5	5				
KAKANJ	1	1	1				
KALESIJA	-2	-2	-1				
KALINOVİK	0	0	0				
KISELJAK	1	1	1				
KLADANJ	-1	-1	-1				
KLJUČ	6	7	7				
KONJIC	2	2	2				
KOTOR-VAROŠ	4	4	5				
KREŠEVO	2	2	2				
KUPRES	5	5	5				
LAKTAŠI	4	5	5				
LOPARE	-2	-2	-1				
LUKAVAC	-1	0	0				
LJUBINJE	1	1	2				
LJUBUŠKI	3	4	4				
MAGLAI	1	1	2				
MODRIČA	0	1	1				
MOSTAR	2	2	3				
MRKONJIC-GRAD	5	5	6				
				VREMENSKE RAZLIKE ZA MEŠIHATE			
				ZAGREB	9	10	11
				RIJEKA	15	16	17
				OSIJEK	-2	-1	0
				SPLIT	8	8	8
				DUBROVNIK	1	1	2
				LJUBLJANA	14	16	17
				MARIBOR	9	11	13
				VELENJE	12	13	15
				KOPAR	18	19	20
				JESENICE	16	18	19
				NOVI PAZAR	-9	-8	-8
				BEOGRAD	-9	-8	-7
				NOVI SAD	-7	-6	-5
				SUBOTICA	-6	-5	-3
				PREŠEVO	-14	-13	-12
				NIŠ	-14	-14	-14

OKTOBAR 2023.

REBI'UL-EVEL/REBI'UL-AHIR 1445. GOD. PO H.

D A N			Mubarek-dani i noći i drugi podaci	Zora Sabah		Izlazak Sunca		Podne		Ikindija		Aksām (zalazak Sunca)		Jacija		Kifla-sat			
Po kalendaru	U sedmici	Po takvimu		s	m	s	m	s	m	s	m	s	m	s	m	s	m	s	m
1	Ne	16	<i>Rebiul-ewvel 1445.</i>		5	02	6	37	12	37	15	53	18	35	19	59	10	09	
2	Po	17																	
3	Ut	18																	
4	Sr	19																	
5	Če	20																	
6	Pe	21	<i>Džuma Posljednja četvrt 15:48</i>																
7	Su	22			5	09	6	44	12	35	15	43	18	24	19	47	10	01	
8	Ne	23																	
9	Po	24																	
10	Ut	25																	
11	Sr	26																	
12	Če	27																	
13	Pe	28	<i>Džuma</i>																
14	Su	29	<i>Mijena 19:55</i>		5	18	6	53	12	33	15	35	18	11	19	36	9	53	
15	Ne	30																	
16	Po	1	<i>Rebiul-ahir 1445.</i>																
17	Ut	2																	
18	Sr	3																	
19	Če	4																	
20	Pe	5	<i>Džuma</i>																
21	Su	6			5	27	7	02	12	32	15	26	18	00	19	25	9	45	
22	Ne	7	<i>Prva četvrt 05:29</i>																
23	Po	8																	
24	Ut	9																	
25	Sr	10																	
26	Če	11																	
27	Pe	12	<i>Džuma</i>																
28	Su	13	<i>Pun mjesec 22:24</i>		5	35	7	10	12	31	15	17	17	49	19	15	9	39	
29	Ne	14			4	36	6	12	11	31	14	16	16	48	18	14	8	38	
30	Po	15																	
31	Ut	16																	

29. oktobra počinje zimsko računanje vremena

Mjesne vremenske razlike za oktobar

Općina	Zora I.Sunca	Podne	Ikindija Z.Sunca Jacija	Općina	Zora I.Sunca	Podne	Ikindija Z.Sunca Jacija
BANOVIĆI	0	0	-1	NEUM	4	3	2
BANJA LUKA	6	5	4	NEVESINJE	2	1	1
BIHAĆ	11	10	9	NOVI TRAVNIK	3	3	3
BIJELJINA	-2	-3	-4	ODŽAK	2	0	-1
BILEĆA	1	0	-1	OLOVO	0	-1	-1
BOS. BROD	3	2	0	ORAŠJE	0	-1	-3
BOS. DUBICA	8	6	5	PALE	-1	-1	-1
BOS. GRADIŠKA	6	5	3	POSUŠJE	5	4	4
BOS. GRAHOVO	9	8	8	PRIJEDOR	8	7	5
BOS. KOSTAJNICA	9	8	6	PRNJAVOR	4	3	2
BOS. KRUPA	10	9	8	PROZOR	3	3	3
BOS. NOVI	10	8	7	ROGATICA	-2	-2	-2
BOS. PETROVAC	9	8	7	RUDO	-4	-4	-4
BOS. ŠAMAC	1	0	-2	SANSKI MOST	8	7	6
BRATUNAC	-3	-4	-4	SKENDER-VAKUF	5	4	3
BRČKO	0	-2	-3	SOKOLAC	-1	-1	-2
BREZA	1	1	0	SRBAC	5	4	2
BUGOJNO	4	4	4	SREBRENICA	-3	-3	-4
BUSOVAČA	2	2	2	SREBRENIK	1	0	-1
BUŽIM	11	10	8	STOLAC	3	2	1
CAZIN	11	10	9	ŠEKOVIĆI	-1	-2	-2
ČAJNIČE	-2	-3	-3	ŠIPOVO	6	5	5
ČAPLJINA	4	3	2	ŠIROKI BRIJEG	4	3	3
ČELIĆ	0	-2	-3	TESLIĆ	3	2	1
ČELINAC	6	4	3	TEŠANJ	3	2	1
ČITLUK	4	3	2	TOMISLAVGRAD	5	5	5
DERVENTA	3	2	1	TRAVNIK	4	3	3
DOBOJ	2	1	0	TREBINJE	2	0	-1
DONJI VAKUF	4	4	4	TRNOVO	0	0	0
DRVAR	9	8	8	TUZLA	0	-1	-2
FOČA	-1	-1	-2	UGLJEVIK	-1	-2	-3
FOJNICA	2	2	2	USTIKOLINA	-1	-1	-2
GACKO	0	0	-1	VAREŠ	1	0	0
GLAMOČ	7	6	6	V.KLADUŠA	12	10	9
GORAŽDE	-2	-2	-2	VISOKO	1	1	1
GORNJI VAKUF	3	3	3	VIŠEGRAD	-3	-3	-4
GRAČANICA	2	0	-1	VITEZ	3	3	2
GRADAČAC	1	0	-1	VLAŠENICA	-2	-2	-2
GRUDE	5	4	4	ZAVIDOVIĆI	2	1	0
HADŽIĆI	1	1	1	ZENICA	3	2	2
HAN-PIJESAK	-2	-2	-2	ZVORNIK	-2	-3	-3
HLIVNO	6	6	6	ŽEPA	-3	-3	-3
ILIJAS	1	1	1	ŽEPČE	2	2	1
JABLANICA	3	3	2	ŽIVINICE	0	-1	-2
JAJCE	5	5	4	VREMENSKE RAZLIKE ZA MEŠIHATE			
KAKANJ	2	1	1				
KALESIJA	-1	-2	-2	ZAGREB	12	10	7
KALINOVIK	0	0	0	RIJEKA	18	16	14
KISELJAK	2	1	1	OSIJEK	1	-1	-3
KLADANJ	-1	-1	-1	SPLIT	8	8	8
KLJUČ	7	7	6	DUBROVNIK	2	1	0
KONJIC	2	2	2	LJUBLJANA	19	16	13
KOTOR-VAROŠ	5	4	3	MARIBOR	15	11	7
KREŠEVO	2	2	2	VELENJE	17	13	10
KUPRES	5	5	4	KOPAR	21	19	16
LAKTAŠI	6	5	3	JESENICE	21	18	14
LOPARE	-1	-2	-3	NOVI PAZAR	-8	-8	-9
LUKAVAC	0	0	-1	BEOGRAD	-7	-8	-9
LJUBINJE	2	1	0	NOVI SAD	-4	-6	-8
LJUBUŠKI	4	4	3	SUBOTICA	-2	-5	-8
MAGLAJ	2	1	0	PREŠEVO	-11	-13	-14
MODRIČA	2	1	-1	NIŠ	-13	-14	-14
MOSTAR	3	2	2				
MRKONJIC-GRAD	6	5	5				

NOVEMBAR 2023.

REBI'UL-AHIR/DŽUMADEL-ULA 1445. GOD. PO H.

D A N			Mubarek dani i noći i drugi podaci	Zora Sabah		Izlazak Sunca		Podne		Ikindija		Akšam (zalazak Sunca)		Jacija		Kifla-sat	
Po kalendaru	U sedmici	Po takvimu		s	m	s	m	s	m	s	m	s	m	s	m	s	m
1	Sr	17	Rebi'ul-ahir 1445.	4	39	6	15	11	31	14	13	16	43	18	10	8	35
2	Če	18			40		17		31		11		42		09		34
3	Pe	19	Džuma		42		18		31		10		41		08		33
4	Su	20		4	43	6	20	11	31	14	09	16	40	18	07	8	33
5	Ne	21	Posljednja četvrt 09:37		44		21		31		08		39		06		32
6	Po	22			45		22		31		07		37		04		31
7	Ut	23			46		24		31		06		36		03		30
8	Sr	24			47		25		31		05		35		02		30
9	Če	25			48		27		31		04		34		01		29
10	Pe	26	Džuma		49		28		31		03		32	18	00		28
11	Su	27		4	51	6	29	11	31	14	02	16	31	17	59	8	28
12	Ne	28			52		31		31		01		30		58		27
13	Po	29	Mijena 10:27		54		32		32		01		29		57		26
14	Ut	1	Džumadel-ula 1445.		55		33		32		01		28		56		26
15	Sr	2			56		34		32	14	00		27		55		25
16	Če	3			56		35		32	13	59		26		54		25
17	Pe	4	Džuma		57		37		32		58		25		53		24
18	Su	5		4	58	6	38	11	32	13	57	16	24	17	52	8	24
19	Ne	6			59		39		33		57		23		52		23
20	Po	7	Prva četvrt 11:50		5	00	41		33		56		22		51		23
21	Ut	8			01		42		33		55		21		50		23
22	Sr	9			03		43		33		54		21		50		22
23	Če	10			04		45		34		54		20		50		22
24	Pe	11	Džuma		05		46		34		54		19		49		22
25	Su	12		5	07	6	47	11	34	13	53	16	19	17	49	8	21
26	Ne	13			08		48		35		53		19		49		21
27	Po	14	Pun Mjesec 10:16		09		50		35		53		18		48		21
28	Ut	15			09		51		35		52		18		48		21
29	Sr	16			10		52		36		52		17		48		21
30	Če	17			11		53		36		51		17		48		21

Mjesne vremenske razlike za novembar

Općina	Zora I.Sunca	Podne	Ikindija Z.Sunca Jacija	Općina	Zora I.Sunca	Podne	Ikindija Z.Sunca Jacija
BANOVIĆI	1	0	-2	NEUM	6	3	1
BANJA LUKA	8	5	2	NEVESINJE	3	1	0
BIHAĆ	13	10	7	NOVI TRAVNIK	4	3	2
BIJELJINA	-1	-3	-6	ODŽAK	4	0	-3
BILEĆA	2	0	-2	OLOVO	0	-1	-1
BOS. BROD	5	2	-2	ORAŠJE	2	-1	-5
BOS. DUBICA	10	6	3	PALE	0	-1	-1
BOS. GRADIŠKA	9	5	1	POSUŠJE	5	4	3
BOS. GRAHOVO	9	8	7	PRIJEDOR	10	7	4
BOS. KOSTAJNICA	12	8	3	PRNJAVOR	6	3	0
BOS. KRUPA	12	9	6	PROZOR	3	3	3
BOS. NOVI	12	8	5	ROGATICA	-2	-2	-2
BOS. PETROVAC	10	8	6	RUDO	-3	-4	-4
BOS. ŠAMAC	3	0	-4	SANSKI MOST	10	7	4
BRATUNAC	-3	-4	-5	SKENDER-VAKUF	6	4	2
BRČKO	1	-2	-5	SOKOLAC	-1	-1	-2
BREZA	1	1	0	SRBAC	7	4	0
BUGOJNO	4	4	3	SREBRENICA	-3	-3	-4
BUSOVAČA	3	2	2	SREBRENIK	2	0	-3
BUŽIM	13	10	6	STOLAC	4	2	0
CAZIN	13	10	7	ŠEKOVIĆI	0	-2	-3
ČAJNIČE	-2	-3	-3	ŠIPOVO	7	5	4
ČAPLJINA	5	3	1	ŠIROKI BRIJEG	5	3	2
ČELIĆ	1	-2	-4	TESLIĆ	4	2	0
ČELINAC	7	4	2	TEŠANJ	4	2	0
ČITLUK	5	3	1	TOMISLAVGRAD	5	5	4
DERVENTA	5	2	-1	TRAVNIK	4	3	2
DOBOJ	4	1	-1	TREBINJE	3	0	-2
DONJI VAKUF	5	4	3	TRNOVO	0	0	-1
DRVAR	10	8	7	TUZLA	1	-1	-3
FOČA	0	-1	-2	UGLJEVIK	0	-2	-5
FÖJNICA	2	2	2	USTIKOLINA	-1	-1	-2
GACKO	1	0	-2	VAREŠ	1	0	0
GLAMOČ	7	6	6	V.KLADUŠA	14	10	7
GORAŽDE	-2	-2	-3	VISOKO	1	1	1
GORNJI VAKUF	4	3	3	VIŠEGRAD	-3	-3	-4
GRAČANICA	3	0	-2	VITEZ	3	3	2
GRADAČAC	3	0	-3	VLAŠENICA	-1	-2	-3
GRUDE	5	4	3	ZAVIDOVIĆI	3	1	-1
HADŽIĆI	1	1	1	ZENICA	3	2	1
HAN-PIJESAK	-1	-2	-3	ZVORNIK	-1	-3	-4
HLIVNO	6	6	6	ŽEPA	-3	-3	-3
ILIJAS	1	1	0	ŽEPČE	3	2	0
JABLANICA	3	3	2	ŽIVINICE	1	-1	-3
JAJCE	6	5	3				
KAKANJ	2	1	0				
KALESIJA	0	-2	-3	VREMENSKE RAZLIKE ZA MEŠIHATE			
KALINOVIK	1	0	-1	ZAGREB	16	10	3
KISELJAK	2	1	1	RIJEKA	21	16	11
KLADANJ	0	-1	-2	OSIJEK	4	-1	-7
KLJUČ	9	7	5	SPLIT	9	8	7
KONJIC	2	2	1	DUBROVNIK	4	1	-1
KOTOR-VAROŠ	6	4	2	LJUBLJANA	23	16	9
KREŠEVO	2	2	2	MARIBOR	20	11	2
KUPRES	5	5	4	VELENJE	21	13	5
LAKTAŠI	8	5	1	KOPAR	24	19	13
LOPARE	1	-2	-4	JESIČENICE	26	18	9
LUKAVAC	2	0	-2	NOVI PAZAR	-7	-8	-10
LJUBINJE	4	1	-1	BEograd	-5	-8	-11
LJUBUŠKI	5	4	2	NOVI SAD	-1	-6	-10
MAGLAJ	3	1	-1	SUBOTICA	2	-5	-12
MODRIČA	4	1	-3	PREŠEVO	-9	-13	-16
MOSTAR	4	2	1	NIŠ	-13	-14	-15
MRKONJIĆ-GRAD	7	5	4				

DECEMBAR 2023.

DŽUMADEL-ULA/DŽUMADEL-UHRA 1445. GOD. PO H.

D A N			Mubarek dani i noći i drugi podaci	Zora Sabah		Izlazak Sunca		Podne		Ikindija		Aksşam (zalazak Sunca)		Jacija		Kibla-sat	
Po kalendarsu	U sedmici	Po takvimu		s	m	s	m	s	m	s	m	s	m	s	m	s	m
1	Pe	18		Džuma Džumadel-ula 1445.	5	12	6	54	11	36	13	51	16	16	17	47	8
2	Su	19		5	12	6	56	11	36	13	50	16	16	17	47	8	20
3	Ne	20			13		57		37		50		16		47		20
4	Po	21			14		58		37		50		16		47		20
5	Ut	22	<i>Posljednja četvrt 06:49</i>		15		59		38		50		15		46		21
6	Sr	23			16	7	00		38		50		15		46		21
7	Če	24			17		01		39		50		15		46		21
8	Pe	25	Džuma		18		02		39		50		15		46		21
9	Su	26		5	19	7	03	11	40	13	50	16	14	17	46	8	21
10	Ne	27			19		04		40		50		14		46		21
11	Po	28			20		05		40		51		14		46		21
12	Ut	29	<i>Mijena 00:32</i>		21		06		41		51		14		46		22
13	Sr	30			22		07		41		51		15		47		22
14	Če	1	<i>Džumadel-uhra 1445.</i>		23		08		42		52		15		47		22
15	Pe	2	Džuma		24		08		42		52		15		48		22
16	Su	3		5	24	7	09	11	43	13	52	16	15	17	48	8	23
17	Ne	4			25		09		43		53		16		49		23
18	Po	5			26		10		44		54		16		49		24
19	Ut	6	<i>Prva četvrt 19:39</i>		27		10		44		54		16		50		24
20	Sr	7			27		10		45		54		16		50		24
21	Če	8			28		11		45		55		17		51		25
22	Pe	9	Džuma		28		12		46		55		18		52		25
23	Su	10		5	29	7	12	11	47	13	56	16	18	17	52	8	26
24	Ne	11			29		12		47		56		19		53		26
25	Po	12			30		13		48		57		19		53		27
26	Ut	13			30		13		48		57		20		53		28
27	Sr	14	<i>Pun Mjesec 01:33</i>		30		14		48		58		20		53		28
28	Če	15			30		14		48		58		21		54		29
29	Pe	16	Džuma		31		14		49		59		22		55		29
30	Su	17		5	31	7	14	11	50	14	00	16	23	17	56	8	30
31	Ne	18			31		14		50		01		24		57		31

RAMAZANSKA VAKTIJA

1444. god. po H. – mart/april 2023.

DAN			Mubarek dani i noći i drugi podaci	Zora (lmsak, početak posta)		Izlazak Sunca		Podne		Ikindija		Akšam (zalazak Sunca, iftar)		Jacija		Kibla-sat	
Po takvimu	U sedmici	Po kalendaru		s	m	s	m	s	m	s	m	s	m	s	m	s	m
1	Če	23		Ramazan 1444. <i>(Prvi dan posta)</i>	4	01	5	39	11	54	15	20	18	08	19	34	9
2	Pe	24	Džuma	4	00		37		54		21		09		35		36
3	Su	25		3	58	5	36	11	53	15	21	18	10	19	36	9	37
4	Ne	26		4	56	6	34	12	53	16	22	19	11	20	38	10	38
5	Po	27			53		32		53		22		13		40		38
6	Ut	28			51		31		53		23		14		41		39
7	Sr	29	<i>Prva četvrt 04:32</i>		48		29		52		23		15		42		40
8	Če	30			47		27		52		24		16		43		40
9	Pe	31			45		25		52		24		18		45		41
10	Su	1		4	43	6	23	12	51	16	25	19	19	20	47	10	42
11	Ne	2			40		21		51		25		20		48		42
12	Po	3			38		19		51		25		21		49		43
13	Ut	4			35		17		50		25		22		50		43
14	Sr	5			33		15		50		26		23		52		44
15	Če	6	<i>Pun Mjesec 06:35</i>		31		14		50		27		24		53		45
16	Pe	7	Džuma Lejletu-Bedr		29		12		50		28		25		55		45
17	Su	8	<i>Dan pobjede na Bedru</i>	4	27	6	10	12	49	16	28	19	27	20	57	10	46
18	Ne	9			25		08		49		29		28		58		47
19	Po	10			23		06		49		30		29		00		47
20	Ut	11	<i>Ulazak u itikaf. Fethu-Mekke</i>		21		05		48		30		31		02		48
21	Sr	12			18		04		48		31		32		03		48
22	Če	13	<i>Posljednja četvrt 11:11</i>		16		02		48		31		33		05		49
23	Pe	14	Džuma		14	6	00		48		31		34		06		50
24	Su	15		4	12	5	58	12	47	16	31	19	36	21	08	10	50
25	Ne	16			09		57		47		32		37		09		51
26	Po	17	Lejletul-kadr		07		55		47		32		38		11		52
27	Ut	18			05		53		47		32		39		13		52
28	Sr	19			03		52		46		33		40		15		53
29	Če	20	<i>Mijena 06:12</i>		01		50		46		33		41		16		54

26. marta počinje ljetno računanje vremena

Lejletu-Bedr nastupa u akšam 7. aprila

Lejletul-kadr nastupa u akšam 17. aprila

Bajram-namaz je u petak, 21. aprila u 6 sati i 33 minute